



01/02-05-2

17

Број: 17-14-1-653-2/14
Сарајево, 19. март 2014. године

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

20.03.2014

- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
- ДОМ НАРОДА

01/02-05-2 - 615/14

Б

Предмет. Сагласност за ратификацију конвенције, тражи се

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00 и 32/13), достављамо вам ради давања сагласности за ратификацију:

Регионална конвенција о пан-Евро-Медитеранским повлаштеним правилима поријекла робе. Конвенцију је потписао г. Игор Давидовић, шеф Мисије Босне и Херцеговине при Европској унији, 24. септембра 2013. године, у Бриселу.

Будући да је Министарство спољне трговине и економских односа БиХ надлежно за провођење поступка за приступање БиХ овој конвенцији, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Предсједништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који заступницима, односно делегатима може дати све потребне информације о конвенцији.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Борис Буха



Broj: 08/1-33-05-5-3284-2/13
Sarajevo, 13.03.2014.godine

ПРЕДСЈЕДНИШТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО

10-
18-03-14
18-03-14
18-03-14
18-03-14

PRIMJEDJENIO	18-03-2014	20...
OPIS PRIMJEDJE	MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLAVA	REDNI BROJ
17	14-1	653-1

**PРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО**

Predmet: Prijedlog Odluke o ratifikaciji Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, dostavlja se

U prilogu dostavljamo Prijedlog Odluke o ratifikaciji Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, koju je u Briselu 24. rujna 2013. godine potpisao ambasador Igor Davidović, šef Misije Bosne i Hercegovine pri EU.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 85. sjednici održanoj 06.03.2014. godine utvrdilo je Prijedlog Odluke o ratifikaciji Regionalne konvencije o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla.

Molimo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da provede dalji postupak ratifikacije navedene Konvencije.

S poštovanjem,



REGIONALNA KONVENCIJA O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM
PRAVILIMA O PORIJEKLU ROBE

Evropska unija, Island,

Kneževina Linhenštajn,

Kraljevina Norveška,

Švajcarska konfederacija,
u dalnjem tekstu „EFTA zemlje”,

Narodna Demokratska Republika Alžir,

Arapska Republika Egipat,

Država Izrael,

Hašemitska Kraljevina Jordan,

Republika Liban,

Kraljevina Maroko,

Palestinska oslobodilačka organizacija u korist Palestinskih vlasti Zapadne obale i pojasa Gaze

Arapska Republika Sirija,

Republika Tunis,

Republika Turska,
u dalnjem tekstu „učesnice Barselona procesa”,

Republika Albanija,

Bosna i Hercegovina,

Republika Hrvatska,

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija,

Crna Gora,

Republika Srbija

kao i Kosovo (u skladu s Rezolucijom 1244(1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija).
u dalnjem tekstu „učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja”,

Kraljevina Danska u ime Farskih Ostrva,
u dalnjem tekstu: „Farska ostrva”,

u dalnjem tekstu zajedno kao „strane ugovornice”,

UZIMAJUĆI U OBZIR pan-evro-mediteranski sistem kumulacije porijekla sačinjen na mreži sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim se osiguravaju identična pravila o porijeklu, što omogućava dijagonalnu kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR moguće buduće geografsko širenje dijagonalne kumulacije na susjedne zemlje i teritorije,

UZIMAJUĆI U OBZIR teškoće u upravljanju trenutnom mrežom bilateralnih protokola o pravilima o porijeklu između zemalja ili teritorija pan-evro-mediteranske zone, poželjno je prenošenje postojećeg bilateralnog sistema pravila o porijeklu u multilateralni okvir, ne dovodeći u pitanje principe sadržane u odgovarajućim sporazumima ili u bilo kojim drugim odgovarajućim bilateralnim sporazumima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da svaka izmjena protokola o pravilima o porijeklu koji se primjenjuje između dvije zemlje partnera u pan-evro-mediteranskoj zoni zahtjeva identične izmjene svih pojedinačnih protokola koji se primjenjuju u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će pravila o porijeklu zahtijevati izmjene u cilju prilagođavanja novoj ekonomskoj situaciji,

UZIMAJUĆI U OBZIR ideju kojom se kumulacija porijekla bazira na jedinstvenom pravnom instrumentu u formi regionalne konvencije o preferencijalnim pravilima o porijeklu, na koji se mogu pozivati pojedinačni sporazumi o slobodnoj trgovini koji se primjenjuju između zemalja u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da ova regionalna konvencija u cjelini ne vodi do manje povoljnog položaja nego u prethodnim odnosima između partnera u slobodnoj trgovini koji primjenjuju pan-evro ili pan-evro-med kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ideja o regionalnoj konvenciji o preferencijalnim pravilima o porijeklu za pan-evro-mediteransku zonu dobila podršku evro-med ministara trgovine tokom sastanka održanog u Lisabonu 21. oktobra 2007. godine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je glavni cilj jedinstvene regionalne konvencije da se razvije primena identičnih pravila o porijeklu u svrhu kumulacije porijekla za robu kojom se trguje između svih strana ugovornica,

ODLUČILE SU da zaključe sljedeću Konvenciju:

DIO I

OPĆE ODREDBE

Član 1.

1. Ova konvencija propisuje odredbe o pravilima o porijeklu robe u trgovini u skladu s odgovarajućim sporazumima zaključenim između strana ugovornica.
2. Pojam „proizvodi s porijeklom” i metode administrativne saradnje u vezi s tim navedeni su u prilozima uz ovu konvenciju.

Prilog I. sadrži opće odredbe za definiranje pojma proizvoda s porijeklom i metode administrativne saradnje.

Prilog II. sadrži posebne odredbe koje se primjenjuju između pojedinih strana ugovornica i odstupanja od odredbi navedenih u Prilogu I.

3. Strane ugovornice ove konvencije su sljedeće:

- Evropska unija,
- EFTA zemlje, kao što je navedeno u preambuli,
- Kraljevina Danska u ime Farskih ostrva,
- učesnice Barselona procesa, kao što je navedeno u preambuli,
- učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja, kao što je navedeno u preambuli.

U odnosu na Evropsku uniju, ova konvencija se primjenjuje na teritoriji na kojima se primjenjuje Ugovor o Evropskoj uniji, kao što je definirano u članu 52. tog ugovora i članu 355. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije.

Član 2.

U svrhe ove konvencije, izraz:

- (1) „strana ugovornica”, označava one zemlje ili teritorije koje su navedene u članu 1. tačka 3;
- (2) „treća strana” označava bilo koju susjednu zemlju ili teritoriju koja nije strana ugovornica;
- (3) „odgovarajući sporazum” označava sporazum o slobodnoj trgovini između dvije ili više strana ugovornica, koji se poziva na ovu konvenciju.

DIO II
ZAJEDNIČKI KOMITET

Član 3.

1. Ovim se osniva Zajednički komitet koji čine predstavnici svih strana ugovornica.
2. Zajednički komitet djeluje jednoglasno, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 5. tačka 4.
3. Zajednički komitet se sastaje kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje. Bilo koja strana ugovornica može zahtijevati sazivanje sastanka.
4. Zajednički komitet usvaja svoja pravila postupka, koja, *inter alia*, sadrže odredbe koje se odnose na sazivanje sastanaka, imenovanje predsedavajućeg i trajanje njegovog mandata.
5. Zajednički komitet može odlučiti da osnuje bilo koji podkomitet ili radnu grupu koji mogu da mu pomognu u obavljanju dužnosti.

Član 4.

1. Zajednički komitet je odgovoran za provođenje ove konvencije i osiguravanje njene pravilne primjene. U tu svrhu, strane ugovornice ga redovno obaveštavaju u vezi s iskustvima koje imaju u primjeni ove konvencije. Zajednički komitet daje preporuke, a u slučajevima sadržanim u tački 3. ovog člana, donosi odluke.
2. Zajednički komitet posebno daje preporuke stranama ugovornicama u pogledu: (a) tumačenja i smijernica za jedinstvenu primjenu ove konvencije; (b) bilo koje druge mjere potrebne za njenu primjenu;
3. Zajednički komitet usvaja odlukom:
 - (a) izmjene i dopune ove konvencije uključujući izmjene i dopune priloga;
 - (b) pozive trećim stranama da pristupe ovoj konvenciji u skladu s članom 5.; (v) prijelazne mjere za potrebe pristupanja novih strana ugovornica.
Odluke pomenute u ovom stavu stupaju na snagu u stranama ugovornicama u skladu s njihovim nacionalnim propisima.
4. Ako je predstavnik strane ugovornice u Zajedničkom komitetu prihvatio odluku pod uslovom da su ispunjeni osnovni pravni zahtjevi, odluka stupa na snagu, ako u njoj nije utvrđen datum, prvog dana, drugog mjeseca nakon zaprimanja obavijesti o povlačenju rezerve.

DIO III

PRISTUPANJE TREĆIH STRANA

Član 5.

1. Treća strana može postati strana ugovornica ove konvencije, pod uslovom da zemlja ili teritorija kandidat ima na snazi sporazum o slobodnoj trgovini koji sadrži preferencijalna pravila o porijeklu, s najmanje jednom stranom ugovornicom.
2. Treća strana podnosi pisani zahtjev za pristupanje depozitaru.
3. Depozitar podnosi ovaj zahtjev Zajedničkom komitetu na njegovo razmatranje.
4. Odluka Zajedničkog komiteta kojom se treća strana poziva da pristupi ovoj konvenciji, šalje se depozitaru, koji je u roku od dva mjeseca prosljeđuje trećoj strani, podnositelju zahtjeva za pristupanje, zajedno s tekstom konvencije koji je na snazi. Jedna strana ugovornica ne može osporiti ovu odluku.
5. Treća strana pozvana da postane strana ugovornica ove konvencije to čini deponiranjem instrumenta pristupanja kod depozitara. Pomenuti instrumenti se podnose zajedno s prijevodom konvencije na službeni jezik(e) treće strane koja pristupa.
6. Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon deponiranja instrumenta pristupanja.
7. Depozitar obavještava sve strane u govorice o datumu deponiranja instrumenta pristupanja i o datumu od kojeg pristupanje stupa na snagu.
8. Preporuke i odluke Zajedničkog komiteta iz člana 4. tač. 2. i 3. usvojene između datuma podnošenja zahtjev a iz tačke 2. ovog člana i datuma od kojeg je pristupanje stupilo na snagu, također se dostavljaju trećoj strani koja je u pristupanju, preko depozitara.

Izjava o prihvatanju ovih akata prilaže se zajedno s instrumentom za pristupanje ili u posebnom instrumentu deponiranom kod depozitara, u roku od šest meseci od dostavljanja. Ako izjava nije deponirana u ovom periodu, pristupanje se smatra nevažećim.

9. Od datuma navedenog u tački 4. ovog člana, treća strana koja je u pitanju, može dobiti status posmatrača u Zajedničkom komitetu, podkomitetu i radnim grupama.

DIO IV

OSTALE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

Svaka strana ugovornica preduzima odgovarajuće mjere da osigura da ova konvencija djelotvorno primjenjuje, uzimajući u obzir potrebu za postizanjem međusobno zadovoljavajućih rješenja bilo kojih teškoća koje se pojavljuju u njenoj primjeni.

Član 7.

Strane ugovornice p reko depozitara obavještavaju jedna drugu o mjerama koje su usvojile za primjenu ove konvencije.

Član 8.

Prilozi uz ovu konvenciju čine njen sastavni dio.

Član 9.

Bilo koja strana ugovornica može istupiti iz ove konvencije dostavljanjem pismene obavijesti depozitaru 12 meseci ranije. Depozitar o tome obavještava ostale strane ugovornice.

Član 10.

1. Ova konvencija stupa na snagu 01. januara 2011. godine, u odnosu na one strane ugovornice, koje su do tada deponirale svoj instrument o pristupanju depozitaru, pod uslovom da su najmanje dvije strane ugovornice deponirale svoje instrumente pristupanja depozitaru do 31. decembra 2010. godine.
2. Ako ova konvencija ne stupa na snagu od 01. januara 2011. godine, stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon deponiranja posljednjeg instrumenta pristupanja od strane najmanje dvije strane ugovornice.
3. U odnosu na bilo koju drugu stranu ugovornicu, osim onih navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana, ova konvencija stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon deponiranja njenog instrumenta pristupanja.
4. Depozitar obavještava strane ugovornice o datumu deponovanja instrumenta pristupanja svake od strana ugovornica i o datumu stupanja na snagu ove konvencije, objavlјivanjem ove informacije u „Službenom listu Evropske unije” (serija C).

Član 11.

Depozitar ove konvencije je Generalni sekretarijat Vijeća Evropske unije.

Za Evropsku uniju

Za Island

Za Kneževinu Lihenštajn

Za Kraljevinu Norvešku

Za Švajcarsku Konfederaciju

Za Narodnu Demokratsku Republiku Alžir

Za Arapsku Republiku Egipat

Za Državu Izrael

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Za Republiku Liban

Za Kraljevinu Maroko

Za Palestinsku Oslobođilačku organizaciju u korist Palestinskih vlasti Zapadne obale i pojasa Gaze

Za Arapsku Republiku Siriju

Za Republiku Tunis Za Republiku Tursku Za Republiku Albaniju

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Republiku Hrvatsku

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Za Crnu Goru

Za Republiku Srbiju

Za Kosovo (u skladu s Rezolucijom 1244(1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija) Za Kraljevinu Dansku u ime Farskih ostrva

PRILOG I

Definicija pojma „proizvodi s porijeklom” i metode administrativne saradnje

SADRŽAJ

GLAVA I OPĆE ODREDBE

Član 1. Definicije

GLAVA II DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PORIJEKLOM”

Član 2. Opći uslovi

Član 3. Kumulacija porijekla

Član 4. Potpuno dobijeni proizvodi

Član 5. Dovoljno obradeni ili prerađeni proizvodi Član 6. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

Član 7. Kvalifikaciona jedinica

Član 8. Pribor, rezervni dijelovi i alati

Član 9. Setovi

Član 10. Neutralni elementi

GLAVA III TERITORIJALNI USLOVI

Član 11. Princip teritorijalnosti

Član 12. Direktni transport

Član 13. Izložbe

GLAVA IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

Član 14. Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

Član 15. Opći uslovi

Član 16. Postupak izdavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

Član 17. Naknadno izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

Član 18. Izdavanje duplikata uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

Član 19. Izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenoj dokaza o porijeklu

Član 20. Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

Član 21. Uslovi za popunjavanje izjave o porijeklu ili izjave o porijeklu EUR-MED

Član 22. Ovlašteni izvoznik

Član 23. Važnost dokaza o porijeklu

Član 24. Podnošenje dokaza o porijeklu

Član 25. Sukcesivni uvoz

Član 26. Izuzeća od dokazivanja porijekla

Član 27. Prateća dokumenta

Član 28. Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije

Član 29. Neslaganje i formalne greške

Član 30. Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 31. Administrativna saradnja
- Član 32. Provjera dokaza o porijeklu
- Član 33. Rješavanje sporova
- Član 34. Kazne
- Član 35. Slobodne zone

Lista Aneksa

Aneks I: Uvodne napomene uz listu u Aneksu II.

Aneks II: Lista obrade ili prerađe koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda s porijeklom

Aneks IIIa: Obrasci uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1

Aneks IIIb: Obrasci uvjerenja o kretanju robe EUR-MED i zahtjeva za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR-MED

Aneks IVa: Tekst izjave o porijeklu

Aneks IVb: Tekst izjave o porijeklu EUR-MED

Aneks V: Lista strana ugovornica koje ne primjenjuju odredbe o djelimičnom povraćaju kao što je predviđeno članom 14. tačka 7. ovog priloga

GLAVA I

OPĆE ODREDBE

Član. 1 Definicije

Za potrebe ove konvencije:

- (a) „izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;
- (b) „materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd. koji se koriste u izradi proizvoda;
- (c) „proizvod” znaci proizvod od koji se izraduje, čak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;
- (d) „roba” znači i materijale i proizvode;
- (e) „carinska vrijednost” znači vrijednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primjeni člana VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994;
- (f) „cijena franko fabrika” znači cijenu plaćenu za proizvod proizvođaču u strani ugovornici u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;
- (g) „vrijednost materijala” znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrijebljenih materijala bez porijekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u strani ugovornici izvoznici;
- (h) „vrijednost materijala s porijeklom” znači vrijednost materijala iz tačke (g) primjenjenu *mutatis mutandis*;
- (i) „dodata vrijednost” podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala porijeklom iz drugih strana ugovornica s kojima je kumulacija primjenljiva ili, ako carinska vrijednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća strani ugovornici izvoznici;
- (j) „glave” i „tarifni brojevi” znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korištene u nomenklaturi koja čini Harmonizirani sistem naziva i šifarskih oznaka roba, koje se pominju u ovoj Konvenciji kao "Harmonizirani sistem" ili "HS";
- (k) „svrstan” se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;
- (l) „pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primatelju ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primatelja ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

- (m) „područje” uključuje teritorijalne vode;
- (n) „carinski organi strana ugovornica” za Evropsku uniju podrazumijevaju bilo koje carinske organe zemalja članica Evropske unije.

GLAVA II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI S PORIJEKLOM"

Član 2.

Opći uslovi

1. Za potrebe primjene odgovarajućeg sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu:
 - (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u strani ugovornici u smislu člana 4;
 - (b) proizvodi dobijeni u strani ugovornici koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnou obradu ili preradu u toj strani ugovornici u smislu člana 5;
 - (c) proizvodi porijeklom iz Evropske ekonomske zone (EEA) u smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni. Takvi proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Evropske unije, Islanda, Lihenštajna¹ ili Norveške („EEA strane”) kada su izvezeni iz Evropske unije, Islanda, Lihenštajna ili Norveške u drugu stranu ugovornicu koja nije EEA strana.
2. Odredbe tačke 1. pod (c) primjenjuju se pod uslovom da su sporazumi o slobodnoj trgovini primjenljivi između strane ugovornice izvoznice i EEA strana (Evropske unije, Islanda, Lihenštajna i Norveške).

Član 3.

Kumulacija porijekla

1. Bez obzira na odredbe člana 2. tačka 1, smarat će se da su proizvodi porijeklom iz strane ugovornice izvoznice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu ukoliko su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Švicarske (uključujući Lihenštajn)², Islanda, Norveške, Turske ili iz Evropske unije, pod uslovom da prerada ili obrada provedena u strani ugovornici izvoznici premašuje postupke navedene u članu 6. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.
2. Bez obzira na odredbe člana 2. tačka 1, smarat će se da su proizvodi porijeklom iz strane ugovornice izvoznice kada su izvezeni u drugu stranu ugovornicu ukoliko su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom s Farskih ostrva, bilo koje zemlje učesnice u evro-mediteranskom partnerstvu baziranom na Deklaraciji iz Barselone usvojenoj na evro-mediteranskoj konferenciji održanoj 27. i 28. novembra 1995. godine, osim Turske, ili bilo koje

¹ U skladu s carinskom unijom između Lihenštajna i Švicarske proizvodi porijeklom iz Lihenštajna se smatraju porijeklom iz Švicarske.

² Kneževina Lihenštajn je u carinskoj uniji s Švicarskom i strana je ugovornica Sporazuma o EEA.

druge zemlje ili teritorije koja je strana ugovornica ove konvencije, osim onih navedenih u tački 1. ovog člana, pod uslovom da prerade ili obrada provedena u strani ugovornici izvoznici premašuje postupke navedene u članu 6. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

3. Kada postupci obrade ili prerade, koji su provedeni u strani ugovornici izvoznici, ne premašuju postupke navedene u članu 6, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz strane ugovornice izvoznice samo kada je tamo dodata vrijednost veća od vrijednosti korištenih materijala porijeklom iz bilo koje od strana ugovornica navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana. Ako to nije slučaj, dobijeni proizvod će se smatrati porijeklom iz strane ugovornice čiji materijal s porijeklom, korišten u proizvodnji u strani ugovornici izvoznici, učestvuje s najvećom vrijednošću.

4. Proizvodi, porijeklom iz strana ugovornica navedenih u tač. 1. i 2. ovog člana, koji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade u strani ugovornici izvoznici, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u neku drugu stranu ugovornicu.

5. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom:

- (a) da se između strana ugovornica koje su uključene u sticanje porijekla i odredišne strane strane ugovornice, primjenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini u skladu s članom XX IV Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);
- (b) da su materijali i proizvodi stekli status robe s porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ove konvencije; i
- (c) da su obavijesti o ispunjenosti nužnih uslova za primjenu kumulacije objavljena u Službenom listu Evropske unije (serija C) i u stranama ugovornicama koje su strane u odgovarajućim sporazumima, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Kumulacija propisana ovim članom primjenjuje se od datuma navedenog u obavijesti objavljenom u Službenom listu Evropske unije (serija C).

Strane ugovornice će obavijestiti druge strane ugovornice koje su strane u odgovarajućim sporazumima, preko Evropske komisije, o detaljima sporazuma, uključujući njihove datume stupanja na snagu, koji se primjenjuju s drugim stranama ugovornicama navedenim u tač. 1. i 2. ovog člana.

Član 4. Potpuno dobijeni proizvodi

1. Sljedeće se smatra potpuno dobijenim proizvodima u strani ugovornici prilikom izvoza u drugu stranu ugovornicu :

- (a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;
- (b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;
- (c) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

- (d) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;
 - (e) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;
 - (f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda strana ugovornica, njihovim plovilima;
 - (g) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda pod (f);
 - (h) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;
 - (i) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti provedenih tamo;
 - (j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njihovih teritorijalnih voda, pod uslovom da oni imaju isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;
 - (k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih pod (a) do (j).
2. Pojmovi „njena plovila” i „njeni brodovi fabrike” u tački 1. pod (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:
- (a) koji su registrirani ili se vode u strani ugovornici izvoznici;
 - (b) koji plove pod zastavom ugovorne strane izvoznice;
 - (c) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana strane ugovornice izvoznice, ili firme sa sjedištem u strani ugovornici izvoznici, u kojoj direktor ili direktori, predsjednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljeni strane ugovornice izvoznice, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društva s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada strani ugovornici izvoznici ili javnim tijelima ili državljanima te ugovorne strane;
 - (d) na kojima su komandant i oficiri državljeni strane ugovornice izvoznice; i
 - (e) na kojima je najmanje 75 % posade državljeni strane ugovornice izvoznice.
3. U svrhu tačke 2. pod (a) i (b), kada je strana ugovornica izvoznica Evropska unija, to znači zemlja članica Evropske unije.

Član 5. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Aneksa II.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom, obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez porijekla koji se koriste u izradi, te se primjenjuje u odnosu samo na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao

porijeklo ispunjenjem uslova navedenih u listi koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primjenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porijekla koji su eventualno korišteni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz tačke 1, materijali bez porijekla koji se prema uslovima iz Aneksa II. ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

- (a) da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10% cijene proizvoda franko fabrika;
- (b) da se primjenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez porijekla.

Ova tačka ne primjenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50. do 63. Harmoniziranog sistema.

3. Tač. 1. i 2. primjenjuju se saglasno odredbama člana 6.

Član 6. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 2. ovog člana, sljedeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda s porijekлом, bez obzira da li su ispunjeni uslovi iz člana 5:

- a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vrijeme prijevoza i skladištenja;
- b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;
- c) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;
- d) peglanje ili presovanje tekstila;
- e) jednostavnii postupci bojenja i poliranja;
- f) ljuštenje, bijeljenje, djelimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;
- g) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;
- h) guljenje, uklanjanje koštice i ljuštenje voća, oraščića i povrća;
- i) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;
- j) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);
- k) jednostavno pakovanje u flaše, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali jednostavni postupci pakovanja;
- l) dodavanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

- m) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;
- n) miješanje šećera s bilo kojim materijalom;
- o) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizveo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na dijelove;
- p) kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tačkama od a) do n);
- q) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu tačke 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u strani ugovornici izvoznici uzet će se u obzir zajedno.

Član 7. Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ove konvencije je konkretni proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba svrstava primjenom nomenklature Harmoniziranog sistema.

Iz tog proizlazi da:

- (a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sistema, takva cjelina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;
- (b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primjene odredbi ove konvencije.

2. Kada se, u skladu s Osnovnim pravilom 5 Harmoniziranog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porijekla.

Član 8. Pribor, rezervni dijelovi i alati

Pribor, rezervni dijelovi i alati isporučeni s opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su dio normalne opreme i uključeni u njenu cijenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, maštine, uređaja ili vozila.

Član 9. Setovi

Setovi, kako su definirani Osnovnim pravilom 3 Harmoniziranog sistema, smatraju se proizvodom s porijekлом, kada sve komponente seta imaju porijeklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s porijekлом i proizvoda bez porijekla, smarat će se proizvodom s porijekлом pod uslovom da vrijednost proizvoda bez porijekla ne premašuje 15% cijene seta franko fabrika.

Član 10.
Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod s porijeklom, nije potrebno određivati porijeklo onoga što je moglo biti korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi:

- (a) energija i gorivo;
- (b) postrojenja i oprema;
- (c) mašine i alati;
- (d) roba koja ne ulazi niti je namijenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III
TERITORIJALNI USLOVI

Član 11.
Načelo teritorijalnosti

- 1. Osim u slučajevima predviđenim u članu 2. tačka 1. pod (c), članu 3. i tački 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda s porijeklom navedeni u Glavi II. moraju biti ispunjeni bez prekida u strani ugovornici izvoznici.
- 2. Osim u slučajevima predviđenim u članu 3, kada se proizvodi s porijeklom, izvezeni iz strane ugovornice u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porijekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:
 - (a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i
 - (b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.
- 3. Za sticanje statusa proizvoda s porijeklom u skladu s uslovima iznesenim u Glavi II. neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van strane ugovornice izvoznice na materijalima izvezenim iz posljednje strane ugovornice i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:
 - (a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 6; i
 - (b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:
 - (i) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala;
 - i
 - (ii) da ukupna dodata vrijednost ostvarena van strane ugovornice izvoznice primjenom odredbi ovog člana ne prelazi 10% cijene proizvoda franko fabrika krajnje g proizvoda za koji se traži

status proizvoda s porijeklom.

4. Za potrebe tačke 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda s porijeklom izneseni u Glavi II. neće se primjeniti na obradu ili prerađu obavljenu van strane ugovornice izvoznice. Ali kada je, u listi u Aneksu II, za određivanje statusa porijekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez porijekla, ukupna vrijednost materijala bez porijekla ugrađenih na teritoriji strane ugovornice izvoznice, zajedno s ukupnom dodatom vrijednošću ostvarenom van ove strane ugovornice uz primjenu odredbi ovog člana, ne smije premašiti navedeni procijenat.

5. Za potrebe primjene odredbi tač. 3. i 4. „ukupna dodata vrijednost” znači sve troškove koji nastanu van strane ugovornice izvoznice, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primjeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Aneksu II. ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primjene opća odstupanja predviđena članom 5. tačka 2.

7. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmoniziranog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerađe obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van strane ugovornice izvoznice, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 12. Direktni transport

1. Povlašteni tretman predviđen odgovarajućim sporazumom primjenjuje se sam na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ove konvencije, koji se direktno transportuju između ili preko teritorija strana ugovornica s kojima je moguća kumulacija porijekla u skladu s članom 3. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namijenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi s porijeklom mogu se cjevovodima transportovati preko drugih teritorija koje nisu teritorije izvozne i uvozne strane ugovornice.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz tačke 1. pružit će se carinskim organima strane ugovornice uvozne strane ugovornice podnošenjem:

- (a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od strane ugovornice izvoznice kroz zemlju tranzita; ili
- (b) uvjerenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:
 - (i) koje sadrži tačan opis proizvoda;
 - (ii) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gdje je to moguće,

imena brodova ili druge oznake upotrijebljenih prevoznih sredstava; i

(iii) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(c) u nedostatku pomenutih, sve druge uvjerljive dokumente.

Član 13.

Izložbe

1. Na proizvode s porijekлом koji se šalju na izložbu u zemlju, osim onih navedenih u članu 3. s kojima je kumulacija primjenljiva i nakon izložbe se prodaju r adi uvoza u stranu ugovornicu, ostvarit će olakšice prilikom uvoza u skladu s odgovarajućim sporazumom pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz strane ugovornice u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u drugoj strani ugovornici;

(c) da su proizvodi isporučeni za vrijeme ili odmah poslije izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu; i

(d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišteni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o porijeklu mora se izdati ili popuniti u skladu s odredbama Glave V. i predati carinskim organima strane ugovornice uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe tačke 1. primjenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organiziraju u privatne svrhe u trgovinama i p oslovnim prostorima s namerom prodaje stranih proizvoda, i za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

Član 14.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porijekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda s porijekлом u strani ugovornici, za koje je dokaz o porijeklu izdat ili popunjen u skladu s odredbama Glave V., neće u strani ugovornici biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz tačke 1. primjenjuje se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo djelimično ili potpuno, carina ili dažbina s istovjetnim učinkom koje se u

strani ugovornici izvoznici primjenjuju na materijal upotrijebljen u proizvodnji, ako se takav povraćaj, oslobođanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o porijeklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtjev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez porijekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe tač. 1 - 3. također se primjenjuju u vezi s ambalažom u smislu člana 7. tačka 2, priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu člana 8. i proizvodima u setu u smislu člana 9, ako su takvi proizvodi bez porijekla.

5. Odredbe tač. 1 - 4. primjenjuju se isključivo u vezi s materijalima one vrste na koji se određeni sporazum primjenjuje.

6. (a) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primjenjivati u bilateralnoj trgovini između jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. s jednom od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, s izuzećem Izraela, Farskih ostrva i učesnika u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, ako se proizvodi smatraju s porijekлом u izvoznoj ili uvoznoj strani ugovornici bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

(b) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primjenjivati u bilateralnoj trgovini između Egipta, Jordana, Maroka i Tunisa ako se proizvodi smatraju porijeklom iz jedne od nevedenih zemalja bez primjene kumulacije sa materijalima porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

7. Bez obzira na tačku 1, ugovorna strana izvoznica može, osim proizvoda svrstanih u Glave 1. do 24. Harmoniziranog sistema, primjenjivati institut povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine ili dažbina sa istovjetnim učinkom, koji se primjenjuje na materijale bez porijekla upotrebljene u proizvodnji proizvoda s porijeklom, u zavisnosti od sljedećih odredbi:

(a) stopa carine od 4% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivat će se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranog sistema;

(b) stopa carine od 8% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivat će se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 50. do 63. Harmoniziranog sistema.

Odredbe ove tačke neće se primjenjivati na strane ugovornice navedene u Aneksu V. ovog priloga.

8. Odredbe tačke 7. primjenjivat će se do 31. decembra 2012. godine i mogu biti predmet revizije u skladu sa zajedničkim dogовором.

GLAVAV

DOKAZ O PORIJEKLU

Član 15. Opći uslovi

1. Proizvodi s porijeklom iz jedne strane ugovornice će kod uvoza u drugu stranu ugovornicu imati olakšice u okviru određenog sporazuma, ukoliko je podnijet jedan od sljedećih dokaza o porijeklu:

- (a) uvjerenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIa;
 - (b) uvjerenje o kretanju robe EUR-MED, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIb;
 - (v) u slučajevima iz člana 21. tačka 1, izjava (u dalnjem tekstu: „izjava o porijeklu“ ili „izjava o porijeklu EUR-MED“), koju izvoznik unosi u fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućava njihovu identifikaciju. Tekstovi izjave o porijeklu dati su u aneksima IVa i IVb.
2. Bez obzira na tačku 1, proizvodi s porijeklom u smislu ove konvencije, će u slučajevima navedenim u članu 26. imati olakšice u okviru odgovarajućeg sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o porijeklu navedenih u tački 1. ovog člana.

Član 16. Postupak izdavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

- 1. Uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.
- 2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik popunjava uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i obrazac zahtjeva, čiji su uzorci dati u Prilozima III. a i III b. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od službenih jezika na kojima je zaključen određeni sporazum i u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva strane izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezerviranu za tu namjenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se horizontalna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrta.
- 3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED mora biti spremna da u svako doba na zahtjev carinskih organa strane ugovornice izvoznice u kojoj je izdato uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje porijeklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ove konvencije.
- 4. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 5. ovog člana, carinski organi strane ugovornice izvoznice izdat će uvjerenje o kretanju robe EUR.1 u sljedećim slučajevima:
 - (a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od

ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3., i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla.

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3., sa kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3., i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla.

(c) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3., s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3., i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla.

5. Uvjerenje o kretanju EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. s kojima je kumulacija primjenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, u sljedećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- kumulacija je primijenjena s materijalima porijeklom iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla, ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili
- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2.

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- kumulacija je primijenjena s materijalima porijeklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla, ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili
- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

(c) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- kumulacija je primijenjena s materijalima sa porijeklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla, ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili
- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

6. Uvjerenje o kretanju robe EUR-MED u rubrici 7 sadrži jednu od sljedećih napomena, na engleskom jeziku:

- ukoliko je porijeklo stečeno primjenom kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne ili više strana ugovornica:

„CUMULATION APPLIED WITH”(naziv zemlje/zemalja)

- ukoliko je porijeklo stečeno bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne ili

više strana ugovornica:

„NO CUMULATION APPLIED”

7. Carinski organi koji izdaju uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED preduzet će sve potrebne korake za provjeru porijekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ove konvencije. U tom cilju imaju pravo da zahtijevaju bilo koje dokaze i da provedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Oni će također osigurati da se obrasci navedeni u tački 2. pravilno popunjavaju. Posebno će provjeravati da li je prostor rezerviran za opis proizvoda popunjena na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

8. Datum izdavanja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED naznačava se u polju 11 uvjerenja.

9. Uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi i stavljuju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbijedi stvarni izvoz.

Član 17.

Naknadno izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

1. Bez obzira na član 16. tačka 9, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) uvjerenje nije izdato u vrijeme izvoza zbog grešaka ili nemamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b) ako se carinskim organima dokaže da je uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Bez obzira na član 16. tačka 9, uvjerenje o kretanju robe EUR-MED može se izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi i za koje je uvjerenje o kretanju EUR.1 izdato u vrijeme izvoza, pod uslovom da je carinskom organu dokazano da su ispunjeni uslovi navedeni u članu 16. stav 5.

3. Za primjenu tačke 1. i 2. izvoznik će u svom zahtjevu naznaciti vrijeme i mjesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, te navesti razlog svog zahtjeva.

4. Carinski organi mogu naknadno izdati uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahtjeva slažu s podacima iz odgovarajuće evidencije.

5. Naknadno izdata uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED moraju biti označena sljedećom napomenom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Uvjerenja o kretanju EUR-MED izdata naknadno primjenom tačke 2. biće podnesena sa sljedećom napomenom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no *[datum i vrijeme izdavanja]*)”

6. Napomena iz tačke 5. unosi se u rubriku 7 uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

Član 18.

Izdavanje duplikata uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim organima koji su izdali uvjerenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju posjeduje.
2. Tako izdat duplikat mora biti označen sljedećom napomenom na engleskom jeziku:
„DUPLICATE”,
3. Napomena iz tačke 2. unosi se u rubriku 7 duplikata uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.
4. Duplikat nosi datum izdavanja originalnog uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i važi od tog datuma.

Član 19.

Izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenoj dokaza o porijeklu

Kada se proizvodi s porijeklom nalaze pod carinskim nadzorom u strani ugovornici, moguće je zamijeniti originalni dokaz o porijeklu s jednim ili više uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta unutar te strane ugovornice. Zamjenjeno uvjerenje(a) o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 20.

Odbojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala s porijeklom i materijala bez porijekla, koji su jednaki i međusobno zamjenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dozvoliti takozvani metod „odbojenog knjigovodstvenog iskazivanja”, za vođenje takvih zaliha.
2. Metod odbojenog knjigovodstvenog iskazivanja mora biti sposoban da osigura, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s porijeklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.
3. Carinski organi mogu dати takvo odobrenje navедeno u tački 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.
4. Metod odbojenog knjigovodstvenog iskazivanja se evidentira i primjenjuje na osnovu općih

knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o porijeklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima s porijeklom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolirati korištenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuní neki od uslova propisanih ovom konvencijom.

Član 21.

Uslovi za popunjavanje izjave o porijeklu ili izjave o porijeklu EUR-MED

1. Izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED iz člana 15. tačka 1. pod (c) može dati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu člana 22, ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s porijeklom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Bez obzira na odredbe tačke 3. ovog člana, izjava o porijeklu može biti data i u sljedećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-

MED izdati u zemlji porijekla.

(c) Ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijekлом iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima porijekлом iz jedne od ostalih strana ugovornica, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, ili
- ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijekлом iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, s kojima je kumulacija primjenljiva, bez primjene kumulacije s materijalima porijekлом iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla.

3. Izjava o porijeklu EUR-MED može biti data, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijekлом iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. s kojima je kumulacija primjenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahtjeve iz ove konvencije, u sljedećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i:

- kumulacija je primjenjena s materijalima porijekлом iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili
- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2;

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

- kumulacija je primjenjena s materijalima s porijekлом iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR-MED izdati u zemlji porijekla, ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili
- proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

(c) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

- kumulacija je primijenjena s materijalima porijeklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uvjerenje EUR-MED ili izjava o porijeklu EUR- MED izdati u zemlji porijekla, ili
- proizvodi mogu biti korišteni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili
- proizvodi mogu biti ponovno izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

4. Izjava o porijeklu EUR-MED sadrži jednu od navedenih riječenica na engleskom jeziku:

- ako je porijeklo stečeno primjenom kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne ili više strana ugovornica:

„CUMULATION APPLIED WITH” (naziv zemlje/zemalja)

- ako je porijeklo stečeno bez primjene kumulacije s materijalima porijeklom iz jedne ili više strana ugovornica:

“NO CUMULATION APPLIED ”

5. Izvoznik koji daje izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED bit će spreman da u bilo koje doba na zahtjev carinskih organa strane ugovornice izvoznice podnese na uvid sva odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje porijeklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ove konvencije.

6. Izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u aneksima IVa i IVb koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tim aneksima i u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva strane ugovornice izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

7. Izjava o porijeklu i izjava o porijeklu EUR-MED nosi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu člana 22. ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima strane ugovornice izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu o porijeklu koja ga identificira, kao da je nju sam svojeručno potpisao.

8. Izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED izvoznik može popuniti kada se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u strani ugovornici uvoznici predoči najkasnije u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 22.
Ovlašteni izvoznik

1. Carinski organi strane ugovornice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u dalnjem tekstu: „ovlašteni izvoznik”), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava o porijeklu ili izjava o porijeklu EUR-MED bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa porijeklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ove konvencije.
2. Carinski organi mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.
3. Carinski organi ovlaštenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlaštenja koji se unosi u izjavu o porijeklu, odnosno u izjavu o porijeklu EUR-MED.
4. Carinski organi nadzirat će korištenje ovlaštenja ovlaštenog izvoznika.
5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlaštenje. To će učiniti onda kad ovlašteni izvoznik više ne pruža garancije iz tačke 1, kad ne ispunjava uslove iz tačke 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlaštenje.

Član 23.
Važenje dokaza o porijeklu

1. Dokaz o porijeklu važi četiri mjeseca od dana izdavanja u strani ugovornici izvoznici i mora se u tom periodu podnijeti carinskim organima strane ugovornice uvoznice.
2. Dokazi o porijeklu koji se podnose carinskim organima strane ugovornice uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u tački 1, mogu se prihvati u cilju primjene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.
3. U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja carinski organi strane ugovornice uvoznice mogu prihvati dokaze o porijeklu kad su proizvodi isporučeni prije napred navedenog krajnjeg roka.

Član 24.
Podnošenje dokaza o porijeklu

Dokazi o porijeklu podnose se carinskim organima strane ugovornice uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtijevati prijevod dokaza o porijeklu, a također mogu zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primjenu određenog sporazuma.

Član 25.
Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtjev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi strane ugovornice uvoznice, uvoze u više pošiljki rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmoniziranog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI. i XVII. ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o porijeklu pri uvozu prve djelimične pošiljke.

Član 26.
Izužeća od dokazivanja porijekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su dio ličnog prtljaga putnika pri znaju se kao proizvodi s porijeklom pa se za iste ne zahtijeva podnošenje dokaza o porijeklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovачke svrhe, i da su deklarirani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ove konvencije, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.
2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primatelja ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovачke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namijenjeni za komercijalnu upotrebu.
3. Ukupna vrijednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1.200 eura u slučaju proizvoda koji su dio ličnog prtljaga putnika.

Član 27.
Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 16. tačka 3. i člana 21. tačka 5. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili izjavom o porijeklu ili izjavom o porijeklu EUR-MED mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz strane ugovornice i da ispunjavaju ostale uslove iz ove konvencije, mogu se *između ostalog* sastojati od sljedećeg:

- (1) direktnih dokaza o postupcima koje je preuzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili internom knjigovodstvu;
- (2) dokumenata koji dokazuju porijeklo upotrijebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gdje se ti dokumenti koriste u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
- (3) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u određenoj strani ugovornici, izdatih ili sačinjenih u određenoj strani ugovornici, gdje se ti dokumenti koriste u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
- (4) uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i izjave o porijeklu ili izjave o porijeklu EUR-MED koje dokazuju porijeklo upotrijebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u strani ugovornici u skladu s ovom konvencijom;
- (5) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan strane ugovornice

primjenom člana 11, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 28.
Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED čuvat će dokumente iz člana 16. tačka 3. najmanje tri godine.
2. Izvoznik koji sačinjava izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED, čuvat će najmanje tri godine kopiju te izjave o porijeklu, kao i dokumente iz člana 21. tačka 5.
3. Carinski organi strane ugovornice izvoznice koje izdaju uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, čuvat će najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz člana 16. tačka 2.
4. Carinski organi strane ugovornice uvoznice, čuvat će najmanje tri godine uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED i izjave o porijeklu i izjave o porijeklu EUR-MED koji su im podnijeti.

Član 29.
Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o porijeklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće *ipso facto* učiniti dokaz o porijeklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.
2. Očigledne formalne greške, poput kucanih, u dokazu o porijeklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 30.
Iznosi izraženi u eurima

1. Za primjenu odredbi iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, iznosi u nacionalnim valutama strana ugovornica ekvivalentni iznosima izraženim u eurima utvrđivat će se godišnje od strane svake strane ugovornice.
2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 21. tačka 1. pod (b) i člana 26. tačka 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu s iznosom koji je utvrdila strana ugovornica na koju se to odnosi.
3. Iznosi koje treba primijeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrijednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u eurima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Iznos će biti dostavljen Evropskoj komisiji do 15. oktobra, a primjenjuje se od 1. januara sljedeće godine. Evropska komisija će obavestiti sve zainteresirane strane o tim iznosima.
4. Strana ugovornica može, iznos koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od

5%. Strana ugovornica može zadržati i neizmjenjenu protivvrijednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u eurima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog tačkom 3, preračunata protivvrijednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmjenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrijednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtjev bilo koje strane ugovornice, ponovo razmotriti iznose izražene u eurima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 31. Administrativna saradnja

1. Carinski organi strana ugovornica dostaviti će jedna drugoj, preko Evropske komisije, uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED zajedno s adresama carinskih organa zaduženih za provjeru tih uvjerenja, izjava o porijeklu i izjava o porijeklu EUR-MED.

2. Radi osiguravanja pravilne primjene ove konvencije, strane ugovornice pomagati će jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u provjeri ispravnosti uvjerenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED, izjava o porijeklu i izjava o porijeklu EUR-MED i tačnosti podataka u tim dokumentima.

Član 32. Provera dokaza o porijeklu

1. Naknadne provjere dokaza o porijeklu obavljati će se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa strane ugovornice uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, porijeklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ove konvencije.

2. U cilju provođenja odredbi iz tačke 1, carinski organi strane ugovornice uvoznice vratiti će uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i fakturu, ukoliko je bila podnijeta, izjavu o porijeklu ili izjavu o porijeklu EUR-MED, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima strane ugovornice izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o porijeklu netačan bit će dostavljeni kao dokaz uz zahtjev za provjeru.

3. Provjeru će izvršiti carinski organi strane ugovornice izvoznice. U tom cilju imaju pravo zahtijevati bilo koje dokaze i da provesti bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi strane ugovornice uvoznice odluče da suspenduju odobrenje povlaštenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže provjeru bit će obaviješteni o rezultatima te provjere što prije. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti vjerodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima s porijeklom iz jedne od strana ugovornica i da li ispunjavaju druge uslove iz ove konvencije.

6. Ako, u slučaju opravdane sumnje, odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojem je riječ ili stvarnog porijekla proizvoda, carinski organi koji su podnijeli zahtjev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašteni tretman.

Član 33. Rješavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz člana 32. koji se ne mogu riješiti između carinskih organa koji su podnijeli zahtjev za provjeru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provjere, takav spor bit će podnijet bilateralnom tijelu uspostavljenom odgovarajućim sporazumom. U ostalim sporovima koji se ne tiču verifikacionih procedura iz člana 32. i odnose se na tumačenje ove konvencije, bit će dostavljeni Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanja sporova između uvoznika i carinskih organa strane ugovornice uvoznice primjenjuje se zakonodavstvo strane ugovornice uvoznice.

Član 34. Kazne

Kaznit će se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlaštenog tretmana za proizvode.

Član 35. Slobodne zone

1. Strane ugovornice preduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu smještenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju, osim normalnih postupaka za sprječavanje njihovog propadanja.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa porijeklom iz strane ugovornice uvoze u slobodnu zonu i prati ih dokaz o porijeklu, a podliježu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na zahtjev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS I

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U ANEKSU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 5. Priloga I. ove Konvencije.

Napomena 2:

2.1. U prve dvije kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmoniziranog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koj e se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dvije kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka „ex”, to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primjenjuju samo na dio tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopćeno, susjedna pravila iz kolone 3 ili 4 primjenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmoniziranom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primjenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj tački dato je naimenovanje dijela tog tarifnog broja na koji se odnose susjedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dvije kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda s porijekлом, primjenit će se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 5. Priloga I. ove konvencije, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda s porijekлом, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primjenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gdje su upotrijebjeni ili u nekoj drugoj fabrići u strani ugovornici.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrijednost materijala bez porijekla koji mogu da se upgrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cijene franko fabrika, proizvodi se od „ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem” koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Evropskoj uniji na ingotu bez porijekla, u tom slučaju on je već stekao status porijekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrijednosti motora, može se smatrati da je on s porijekлом, bez obzira da li je

proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabriči u Evropskoj uniji. Stoga se vrijednost ingota bez porijekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrijednost upotrijebljenih materijala bez porijekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i s višim stepenom obrade ili prerade se, također, stiče status proizvoda s porijeklom; nasuprot tome, s nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda s porijeklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrijebi materijal bez porijekla, taj materijal može da se upotrijebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja”, tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrijebeni, ali uz određena ograničenja koja također mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja ...” ili „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod”, se podrazumijeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrijebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrijebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrijebi svi materijali.

Primjer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrijebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrijebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrijebiti oba materijala; može da se upotrijebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrijebi i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (vidjeti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primjer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprječava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primjenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primjer:

U slučaju odjeće izrađene od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porijekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dvije procentualne vrijednosti za maksimalnu vrijednost materijala bez porijekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost materijala bez porijekla koji mogu da se koriste ne smije ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procijenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smiju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom „prirodna vlakna”, koji se koristi u listi, podrazumijevaju se vlakna, osim vještačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama prije predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja su vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom „prirodna vlakna” podrazumijevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0511 svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom „tekstilna celuloza”, „hemijski materijali”, i „materijali za proizvodnju hartije”, koji se koriste u listi, podrazumijevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju vještačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom „vještačka ili sintetička vlakna, sječena”, koji se koristi u listi, podrazumijevaju se kablovi od sintetičkih ili vještačkih filamenata, sječena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primjenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrijebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (vidjeti također napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primjeni samo na miješane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sljedeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,
- vuna,
- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,
- konjska dlaka,
- pamuk,
- materijali za proizvodnju hartije i hartija,
- lan,
- prirodna konoplja,
- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,
- sisal i ostala tekstilna vlakna roda *Agave*,
- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,
- sintetički filamenti,
- vještački filamenti,
- provodljivi filamenti,
- sintetička vlakna od polipropilena, sječena,
- sintetička vlakna od poliestera, sječena,
- sintetička vlakna od poliamida, sječena,
- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sječena,
- sintetička vlakna od polimida, sječena,
- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sječena,
- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sječena,
- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sječena,
- ostala sintetička vlakna, sječena,
- veštačka vlakna od viskoze, sječena,
- ostala veštačka vlakna, sječena,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizirano predivo) s ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra od aluminijске folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lijepka između dva sloja plastičnog premaza,
- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primjer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sječenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od miješanih vlakana. Prema tome, sintetička sječena vlakna bez porijekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahtjeva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primjer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 5107 i od sintetičkog prediva od sječenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja miješanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahtjeva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o porijeklu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana nevlaženih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primjer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je miješani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi miješana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrijebljena pamučna prediva i sama mješavina.

Primjer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže „predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno”, dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom „trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lijepka između dva sloja plastičnog

premaza”, dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (s izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrijebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrijednost nije veća od 8% cijene proizvoda franko fabrika.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrijebi materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50. do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primjer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrijebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50. do 63. Iz istog razloga to ne sprječava da se upotrijebi patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primjenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrijednosti upotrijebljenih materijala bez porijekla, mora da se uzme u obzir vrijednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50. do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primjene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom „specifični procesi” podrazumijeva se sljedeće:

- (a) vakumska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom: (c) kreking;
- (d) davanje drugih oblika;
- (e) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;
- (f) proces koji obuhvata sljedeće radnje: prerada s koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija s alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje s prirodnootaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (g) polimerizacija;
- (h) alkilacija;
- (i) izomerizacija.

7.2. U svrhe primjene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom „specifični procesi” podrazumijeva se sljedeće:

- (a) vakuumска destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (c) kreking;
- (d) davanje drugog oblika;
- (e) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
- (f) proces koji obuhvata sljedeće radnje: prerada s koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija s alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje s prirodnootaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksim;
- (g) polimerizacija;
- (h) alkilacija;
- (i) izomerizacija;
- (j) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija s hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);
- (k) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;
- (l) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman s hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrog enom (npr.: hidrofin iš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;
- (m) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destilira na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;
- (n) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;
- (o) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primjene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne

radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata miješanja proizvoda s raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodjeljuju status porijekla.

ANEKS II

**LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ
PORIJEKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS
PROIZVODA S PORIJEKLOM**

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerađena izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
		(3)	ili (4)
Glava 1	Žive životinje	Sve životinje iz Glave 1 bit će u potpunosti dobijene	
Glava 2	Meso i drugi klanični proizvodi za jelo	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 1 i 2 u potpunosti dobijeni	
Glava 3	Ribe, ljudska, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni	
ex Glava 4	Mlijeko i proizvodi od mlijeka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; osim: 0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zasladihanje, aromatizirani ili s dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni Proizvodnja kod koje: <ul style="list-style-type: none">- su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,- su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta) iz tar. br. 2009. s porijeklom, i- vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 5	Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osim: ex 0502 Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeni Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
Glava 6	Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; sječeno cvijeće i ukrasno lišće	Proizvodnja kod koje: - su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i - vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
Glava 7	Povrće, korjenje i krtole za jelo	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni
Glava 8	Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica	Proizvodnja kod koje: - je sva upotrijebljeno voće (uključujući jezgrasto voće) u potpunosti dobijeno, i - vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 9	Kahva, čaj, mate čaj i začini; osim: 0901 Kahva, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljspice i opne kahve; zamjene kahve koje sadrže kahvu u bilo kom procentu 0902 Čaj, nearomatiziran ili aromatiziran ex 0910 Mješavine začina	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja
Glava 10	Žitarice	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni
ex Glava 11	Proizvodi mlinске industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim: ex 1106 Brašno, griz i prah, od sušenog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713	Proizvodnja kod koje su sve upotrijebljene žitarice, jestivo povrće, korjenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3)	ili (4)
Glava 12	Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnavlje, sjeme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni	
1301	Šelak: prirodne gume, smole, gume- smole i uljane smole (npr.: balzami)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
1302	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani: - Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modificirani - Ostalo	Proizvodnja od nemodificirane sluzi i sredstava za zgušnjavanje Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 14	Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 14. u potpunosti dobijeni	
ex Glava 15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; preradene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla; osim: 1501 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503: - Masnoće od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506 Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3)	ili (4)
1502	Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503: - Masnoće od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506 Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni	
1504	Masnoće i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1504 Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni	
ex 1505	Prečišćeni lanolin	Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505	
1506	Ostale masti ili ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1506 Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
1507 do 1515	<p>Ulja biljnog porijekla i njihove frakcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smriječe i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu - Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod</p> <p>Proizvodnja od drugih materijala iz tar. br. 1507 do 1515</p>		
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni	Proizvodnja kod koje su: <ul style="list-style-type: none"> - svi upotrijebeni materijali iz Glave 2. u potpunosti dobijeni, i - svi upotrijebeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 		
1517	Margarin, mješavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516	Proizvodnja kod koje su: <ul style="list-style-type: none"> - svi upotrijebeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i - svi upotrijebeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 		
Glava 16	Prerađevine od mesa, riba, ljuškara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka	Proizvodnja: <ul style="list-style-type: none"> - od životinja iz Glave 1 i/ili - kod koje su svi upotrijebeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni 		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex Glava 17	Šećer i proizvodi od šećera; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 1701	Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
1702	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu maltozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med, pomiješan ili nepomiješan sa prirodnim medom; karamel: - Hemijski čista maltoza ili Fruktosa	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1702		
	- Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali sa porijeklom		
ex 1703	Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
1704	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), koji ne sadrže kakao	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijekлом		
		(3)	ili	(4)
Glava 18	Kakao i proizvodi od kakaoa	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost ovih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
1901	Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: - Ekstrakt slada - Ostalo	Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
1902	Tjestenine, kuhane ili nekuhane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili na drukčije pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen: - Sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljudskara ili mekušaca - Sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljudskara ili mekušaca	Proizvodnja kod koje su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni		
1903	Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljušpica, zrnaca, perli i sličnih oblika	Proizvodnja kod koje su: - sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i - svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108	
1904	Proizvodi za ishranu dobijeni bubrengom ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuhane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806, - kod koje su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
1905	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafta, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex Glava 20	Proizvodi od povrća, voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih delova bilja, osim:	Proizvodnja kod koje je svo upotrijebljeno voće, jezgrasto voće ili povrće u potpunosti dobijeno		
ex 2001	Jam, slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 2004 i ex 2005	Krompir u obliku brašna, griza, ljsipi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (suhi, glazirani ili kandirani)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		
2007	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća dobijeni kuhanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zasladivanje	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola - Puter od kikirikija; mješavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz - Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuhanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto 	<p>Proizvodnja kod koje je vrijednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa porijeklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod</p> <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 		
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zasladijanje	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika 		
ex Glava 21 2101	<p>Razni proizvodi za ishranu; osim:</p> <p>Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda</p>	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod</p> <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje je sva cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena 		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
2103	<p>Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slaćice i pripremljena slačica (senf):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva - Brašno i griz od slaćice i pripremljena slačica 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slaćice ili pripremljena slačica</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja</p>
ex 2104	Supe i čorbe i preparati za te proizvode	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005
2106	Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 22	Piće, alkoholi i sirće; osim:	Proizvodnja: <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje su svo upotrijebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni
2202	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslajivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna piće, osim sokova od voća i povrća iz tar. br. 2009	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa porijekлом

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(1)	(2)	(3) ili (4)
2207	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje su svo upotrijebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrijebljeni materijali već sa porijeklom, može da se upotrijebi arak do 5% zapremine		
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i - kod koje su svo upotrijebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrijebljeni materijali već sa porijeklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine		
ex Glava 23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 2301	Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuškara, makušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni		
ex 2303	Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem bjelančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod	Proizvodnja kod koje je sav upotrijebljen kukuruz u potpunosti dobijen		
ex 2306	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja	Proizvodnja kod koje su sve upotrijebljene masline u potpunosti dobijene		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
		(3)	ili (4)
2309	Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja	Proizvodnja kod koje su: - sve upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i - svi upotrijebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni	
ex Glava 24	Duvan i proizvodi zamjene duvana; osim:	Proizvodnja kod koje su svi upotrijebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni	
2402	Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamjene duvana	Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrijebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa porijekлом	
ex 2403	Duvan za pušenje	Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrijebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa porijekлом	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3)	ili (4)
ex Glava 25	So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 2504	Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mljeven	Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mljevenje sirovog kristalnog grafta	
ex 2515	Mermer, samo sječen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm	Rezanje mermara debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 2516	Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sječen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25cm	Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 2518	Dolomit, pečen	Pečenje nepečenog dolomita	
ex 2519	Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zaprečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)	
ex 2520	Gips posebno pripremljen za zubarstvo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2524	Prirodna azbestna vlakna	Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)	
ex 2525	Liskun u prahu	Mljevenje liskuna ili otpadaka od liskuna	
ex 2530	Zemljane boje, pečene ili u prahu	Pečenje ili mljevenje zemljanih boja	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
Glava 26	Rude, zgure i pepeli	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 2707	Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), namijenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2709	Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Suha destilacija bitumenoznih materijala
2710	Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; roizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
2711	Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
2712	Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni vaskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
2713	Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava samproizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
2714	Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stijene	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava samproizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
2715	Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, „cutbacks“)	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava samproizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
ex Glava 28	Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkikh zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2805	„Misch-metal”	Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrijednost upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 2811	Sumpor-trioksid	Proizvodnja od sumpordioksida	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2833	Sulfat aluminijuma	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 2840	Natrijum-perborat	Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2852	- Jedinjenja žive internih etera i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati - Jedinjenja žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, hemijski određena ili neodređena; ostala heterociklična jedinjenja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932, 2933 i 2934 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerađa izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3) ili (4)	
ex Glava 29	Organski hemijski proizvodi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2901	Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2902	Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava prozvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 2905	Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijale iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrijebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2915	Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijekлом		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex 2932	- Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati - Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2933	Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
2934	Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 2939	Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50% po masi alkaloida	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex Glava 30	Farmaceutski proizvodi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
3002	<p>Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutске, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomiješani za upotrebu u terapeutске ili profilaktičke svrhe, ili nepomiješani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmjerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju - Ostalo: - - Ljudska krv - - Životinjska krv pripremljena za terapeutске ili profilaktičke svrhe - - frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina - - hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrijebi pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrijebi pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrijebi pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrijebi pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p>		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
	-- ostalo			
3003 i 3004	Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006): <ul style="list-style-type: none"> - Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941 - Ostalo - Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu - Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje adhezije, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne: 	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrijebi pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veće od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja: <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijeneproizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko Fabrika
ex 3006		Proizvod zadržava porijeklo u skladu sa svojim izvornim svrstavanjem		

HS tarifni broj	Namenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3) ili (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - - izrađena od plastične mase - - izrađena od tkanine - Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika (5)</p> <p>Proizvodnja od (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika</p>	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 31	Đubriva; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3105	<p>Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa- azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - natrijum-nitrita - kalcijum-cijanamida - kalijum sulfata - magnezijum-kalijum sulfata 	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika 	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
ex Glava 32	Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, stamparske boje i mastila; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 3201	Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati	Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porijekla	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
3205	Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja (3)	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 33	Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
3301	Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. „concretes” i čista ulja; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodenii destilatii i vodenii rastvori eteričnih ulja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite „grupe” (4) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
ex Glava 34	Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3403	Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u tar.br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3404	Veštački voskovi i pripremljeni voskovi: - Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjениm uljem	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3) ili	(4)
	- Ostalo	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska, - masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijskih masnih alkohola, koji imaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i - materijala iz tar. br. 3404 <p>Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p>	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 35 3505	<p>Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim:</p> <p>Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrobni etri i estri - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108</p>	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3507	Pripremljeni enzimi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćen	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerađa izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
Glava 36	Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 37	Proizvodi za fotografске i kinematografske svrhe; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
3701	Fotografске ploče i plan-filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta: - Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerađa izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
3702	Fotografski filmovi u rolnama osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3704	Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvjetljeni ali nerazvijeni	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 38	Razni proizvodi hemijske industrije; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3801	- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode - Grafit u obliku paste, gdje mješavina grafta i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3803	Tal-ulje, rafinisano	Rafinisanje sirovog tal-ulja		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3805	Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno	Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3806	Smolni estri	Proizvodnja od smolnih kiselina		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
ex 3807	Katran od drveta (smola od katrana od drveta)	Destilacija drvnog katrana		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
3808	Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3809	Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3810	Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoći preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3811	Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja: - Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala - Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijekлом		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
3812	Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3813	Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3814	Složeni organski rastvarači i razredivači, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3818	Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3819	Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Nimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijekлом		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
3820	Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti zaledivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 3821	Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući virusе i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3822	Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; ovjereni referentni materijali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
3823	Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi: - Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije - Industrijski masni alkoholi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3)	ili (4)
3824	<p>Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sljedeći proizvodi iz ovog tar. br.: <ul style="list-style-type: none"> -- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda -- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905 -- naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli -- izmjenjivači jona -- apsorpciona sredstva za vakuum cijevi -- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gase -- tekući amonijum gas i upotrijebљen oksid dobijen prečišćavanjem gase od uglja -- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- Fuzelovo i Dipelovo ulje -- mješavine soli koje sadrže različite anione -- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila - Ostalo 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p>	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p>

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
3901 do 3915	<p>Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koje važe dole navedena pravila</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proizvodi adicione homopolimerizacije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera - Ostalo 	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - u okviru gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika (5) <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika (5)</p>		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> - Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS) - Polyester 	<p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika (5)</p> <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)</p>		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
3912	Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
3916 do 3921	<p>Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pljosnati proizvodi, koji su obradeni na drugi način, a ne samo površinski obradeni ili koji su sjećeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obradeni na drugi način, a ne samo površinski obradeni - Ostalo: <ul style="list-style-type: none"> - Proizvodi adicione homopolimerizacije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera - - ostalo 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika</p>		<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>
ex 3916 i ex 3917	Profilni oblici i cevi	<p>Proizvodnja kod koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - u okviru gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika (5) 		<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>
ex 3920	<ul style="list-style-type: none"> - Listovi ili filmovi jonomera - Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena 	<p>Proizvodnja od termoplastične djelimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, djelimično neutralizovana jonomima metala, uglavnom cinka i natrijuma</p>		<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>
ex 3921	Folije od plastičnih masa, metalizovane	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika</p>		<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>
3922 do 3926	Proizvodi od plastičnih masa	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika</p>		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex Glava 40	Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 4001	Laminirane ploče od krep gume za cipele	Laminiranje listova prirodnog kaučuka
4005	Mješavine kaučuka, nevulkанизovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
4012	Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; punе gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmjenjivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: - Protektirane gume, punе gume ili gume sa vazdušnim komorama, od gume - Ostalo	Protektiranje upotrijebljenih guma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012
ex 4017	Proizvodi od tvrde gume	Proizvodnja od tvrde gume
ex Glava 41	Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krvna) i štavljenja koža, osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 4102	Sirova ovčja ili jagnjeća koža, bez vune	Uklanjanje vune sa ovčjih i jagnjećih koža sa vunom Ponovno štavljenje kože, ili
4104 do 4106	Štavljenja ili okorjela („crust”) koža, bez vune ili dlake, sjeđena ili nesjeđena, ali dalje neobradjana	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
4107, 4112 i 4113	Koža dalje obradena poslije štavljenja ili okoravanja uključujući sušenu kožu, bez vune, sjeđenu ili nesjeđenu, osim kože iz tar. br. 4114	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113
ex 4114	Lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža	Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
Glava 42	Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od svilenog ketguta)	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex Glava 43	Prirodno i vještačko krvno; proizvodi od krvna; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 4302	Štavljeni ili obrađeni krvna, sastavljeni: - Ploče, krstovi i slični oblici - Ostalo	Bijeljenje ili bojenje, sa sečenjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna	
4303	Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krvna	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krvna iz tar. br. 4302		
ex Glava 44	Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 4403	Drvo, grubo obrađeno učetvoreno	Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano		
ex 4407	Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima	Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom	
(1)	(2)	(3)	ili (4)
ex 4408	Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem laminiranog drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sjećeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima	Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima	
ex 4409	Drvno, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno: - Brušeno ili spojeno na krajevima - Oblikovane lajsne i vijenci	Brušenje ili spajanje na krajevima Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 4410 do ex 4413	Lajsne i vijenci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju	Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta	Proizvodnja od dasaka koje nisu isječene na određenu veličinu	
ex 4416	Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta	Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sjećenih testerom na dvije glavne površine	
ex 4418	- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta - Lajsne i vijenci	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrijebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cijepana Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 4421	Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću	Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409	

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex Glava 45 4503	Pluta i proizvodi od plute; osim: Proizvodi od prirodne plute	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501
Glava 46	Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; korparski i pletarski proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
Glava 47	Celuloza od drveta ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; hartija i karton (otpaci i ostaci) za ponovnu preradu	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 48 ex 4811 4816 4817 ex 4818	Papir i karton; proizvodi od papirne pulpe, papira ili kartona; osim: Papir i karton, špartani, sa linijama ili kockama Karbon papir, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i offset ploče od papira, u kutijama ili bez kutija Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje od papira ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od papira ili kartona Toaletni papir	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47 Proizvodnja od materijala za izradu papira iz Glave 47 Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
ex 4819	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 4820	Blokovi listova za pisanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 4823	Ostali papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sječeni u odredene veličine ili oblike	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47		
ex Glava 49	Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
4909	Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911		
4910	Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove: - Takozvani „vječni“ kalendari sa zamjenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona - Ostalo	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
ex Glava 50	Svila; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 5003	Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani	Vlačenje ili češljjanje otpadaka od svile		
5004 do ex 5006	Svileno predivo i prediva od otpadaka svile	Proizvodnja od: (7) - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu papira		
5007	Tkanine od svile ili od otpadaka od svile: - Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima - Ostalo	Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex Glava 51	Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
5106 do 5110	Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake	Proizvodnja od: (7) <ul style="list-style-type: none"> - sirove svile, otpadaka od svile, vlaženih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - prirodnih vlakana koja nisu vlažena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu papira
5111 do 5113	Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: <ul style="list-style-type: none"> - Sa utkanim (ugradenim) gumenim nitima - Ostalo 	Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sjemenih vlakana koja nisu vlažena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira ili Štampanje sa najmanje dvije pripremme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
ex Glava 52 5204 do 5207	Pamuk; osim: Predivo i konac od pamuka	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od: (7) - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu papira		
5208 do 5212	Tkanine od pamuka: - Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima - Ostalo	Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
ex Glava 53 5306 do 5308	Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od papira i tkanine od prediva od papira; osim: Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od papira	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od: (7) - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu papira		
5309 do 5311	Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije: - Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima - Ostalo	Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) - prediva od kokosovog vlakna, - juta prediva, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
5401 do 5406	Predivo, monofilamenti i konac od vještačkih ili sintetičkih filamenata	<p>Proizvodnja od: (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu papira
5407 i 5408	<p>Tkanine od prediva vještačkih ili sintetičkih filamenata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa utkanim (ugradenim) gumenim nitima - Ostalo 	<p>Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)</p> <p>Proizvodnja od: (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira <p>ili</p> <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
5501 do 5507	Vještačka ili sintetička sječena vlakna	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze		
5508 do 5511	Predivo i konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih vlakana, sječenih (štapi)	Proizvodnja od: (7) - sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje, - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije		
5512 do 5516	Tkanine od vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana: - Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima - Ostalo	Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - papira ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da ukupna vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
ex Glava 56	Vata, filec i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:	Proizvodnja od: (7) - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije		
5602	Filec, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran: - Iglani filec	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Medutim, smiju se koristiti: - polipropilenski filament iz tar. br. 5402, - polipropilenska sječena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501, kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
	- Ostalo	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana - sječenih vlakana dobijenih od kazeina, ili - hemijskih materija ili tekstilne celuloze		
5604	Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom: - Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom	Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom		
	- Ostalo	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za prednje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju papira		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
5605	Metalizovano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju papira		
5606	Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605 i obavijenog prediva od konjske dlake iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno zamkasto predivo	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, - hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili - materijala za izradu papira		
Glava 57	Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači: - Od iglanog filca	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Medutim, smiju se koristiti: - polipropilenski filament iz tar. br. 5402, - polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501, kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika. Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
	<ul style="list-style-type: none"> - Od ostalog filca - Ostalo 	<p>Proizvodnja od: (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze <p>Proizvodnja od: (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna ili jute, - sintetičkog ili vještačkog filament prediva, - prirodnih vlakana, ili - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje . Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga
ex Glava 58	<p>Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserija; pozamanterija; vez; osim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombinovani, sa gumenim nitima - Ostalo 	<p>Proizvodnja od jednožičnog prediva: (7)</p> <p>Proizvodnja od: (7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih vlakana sječenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili <p>Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da vrijednost upotrijebljenog neštampelanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika</p>

HS tarifni broj (1)	Naimenovanje (2)	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
5805	Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrija, bove, obison i slične) i tapiserije igлом rađene (npr: sitnim bodom, unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
5810	Vez u metraži, u trakama ili motivima	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
5901	Tekstilni materijali prevučeni ljepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira	Proizvodnja od prediva		
5902	Kord tkanine za anjske pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike jačine: - Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala - Ostalo	Proizvodnja od prediva Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
5903	Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrijebljenog neštampelanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika
5904	Linoleum, uključujući sječen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sječene u oblike	Proizvodnja od prediva (7)
5905	Zidni tapeti od tekstila: - Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima - Ostalo	Proizvodnja od prediva Proizvodnja od: (7) - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrijebljenog neštampelanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
		(3)	ili	(4)
5906	Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902: - Pleteni ili kukičani tekstilni materijali - Ostali tekstilni materijali izrađeni od prediva od sintetičkih filamenata, koji sadrže više od 90% tekstilnih materijala po masi - Ostalo	Proizvodnja od: (7) - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	Proizvodnja od hemijskih materijala	Proizvodnja od prediva
5907	Tekstilni materijali na drugi način impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tekstilnih materijala za ateljea ili slično	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrijebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerađa izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda s porijeklom		
(1)	(2)	(3)	ili	(4)
5908	<p>Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svjeće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cjevasto pleteni materijali za čarapice, impregnisani ili neimpregnisani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane - Ostalo 	<p>Proizvodnja od cjevasto pletenog materijala za gasno osvjetljenje</p> <p>Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod</p>		
5909 do 5911	<p>Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911 - Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevućene ili ne, cjevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911 	<p>Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tekstilnih materijala ili krpa iz tar. br. 6310</p> <p>Proizvodnja od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prediva od kokosovog vlakna, - sljedećih materijala: - - prediva od politetrafluoroetilena, (8) - - prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, - - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilediamina i izoftalne kiseline, - - monofila politetrafluoretilena, (8) - - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, - - prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, (8) 		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
	- Ostalo	-- kopoliestер monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 ikloheksanediolna i izoftalne kiseline, -- prirodnih vlakana, -- vještačkih ili sintetičkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili -- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Proizvodnja od: ⁽⁷⁾ - prediva od kokosovog vlakna, - prirodnih vlakana, - vještačkih ili sintetičkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze		
Glava 60	Pleteni ili kukičani materijali	Proizvodnja od: ⁽⁷⁾ - prirodnih vlakana, - vještačkih ili sintetičkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze		
Glava 61	Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani: - Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku - Ostalo	Proizvodnja od prediva ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ Proizvodnja od: ⁽⁷⁾ - prirodnih vlakana, - vještačkih ili sintetičkih sjećenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze		
ex Glava 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211	Odjeća i pribor za odjeću, nepleteni i nekukičani; osim: Odjeća za žene, devojčice i bebe i pribor za odjeću za bebe, vezeni	Proizvodnja od prediva ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ Proizvodnja od prediva ⁽⁹⁾ ili Proizvodnja od nevezenih tekstilnih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tekstilnih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁽⁹⁾		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
ex 6210 i ex 6216	Vatrootorna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera	Proizvodnja od prediva ⁽⁹⁾ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrijebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁽⁹⁾	
6213 i 6214	Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi: - Vezeni - Ostalo	Proizvodnja od nebijeljenog jednožičnog prediva ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁽⁹⁾ Proizvodnja od nebijeljenog jednožičnog prediva ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmaščivanje, bijeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost svih korišćenih neštampanih roba iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
6217	Ostali gotov pribor za odjeću; dijelovi odeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tar. br. 6212: - Vezeni	Proizvodnja od prediva ⁽⁹⁾ ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁽⁹⁾	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Vatrootporna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera - Postava za kragne, manžetne, skrojena - Ostalo 	<p>Proizvodnja od prediva ⁽⁹⁾ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da vrijednost upotrijebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁽⁹⁾</p> <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika <p>Proizvodnja od prediva ⁽⁹⁾</p>	
ex Glava 63	Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
6301 do 6304	<p>Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavjese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Od filca, od netkanih materijala - Ostali; -- vezeni -- ostalo 	<p>Proizvodnja od: ⁽⁷⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze <p>Proizvodnja od nebijeđenog jednožičnog prediva ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ ili Proizvodnja od nevezanih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja od nebijeđenog jednožičnog prediva ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>Proizvodnja od: ⁽⁷⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - prirodnih vlakana, - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze 	
6305	Vreće i vrećice za pakovanje robe		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
6306	Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje: - Od netkanih materijala - Ostalo	Proizvodnja od: ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Proizvodnja od nebijeđenog jednožičnog prediva ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primjeno i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika		
6307	Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću			
6308	Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva sa priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo			
ex Glava 64	Obuća, kamašne i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje donove ili na druge komponente dona iz tar. br. 6406		
6406	Dijelovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim donovima); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi dijelovi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex Glava 65	Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
6505	Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ⁽⁹⁾		
ex Glava 66	Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
6601	Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
Glava 67	Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; vještačko cvijeće; proizvodi od ljudske kose	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 68	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 6803	Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca	Proizvodnja od obradenog škriljca	
ex 6812	Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 6814	Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala	Proizvodnja od obradenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)	
Glava 69	Keramički proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 70	Staklo i proizvodi od stakla; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7003, ex 7004 i ex 7005	Staklo sa nereflektujućim slojem	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7006	Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obradenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima: - Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII ⁽¹¹⁾ - Ostalo	Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih	
7007	Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7008	Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7009	Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001	
7010	Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
7013	Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebjavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)	da ukupna vrijednost upotrijebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrijednost upotrijebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrijednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 7019	Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)	Proizvodnja od: - neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili - od staklene vune		
ex Glava 71	Prirodni ili kultivisani biseri, dragi ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
ex 7101	Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta	Proizvodnja kod koje ukupna vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 7102, ex 7103 i ex 7104 7106, 7108 i 7110	Obrađeno dragi ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano) Plemeniti metali: - Neobradeni	Proizvodnja od materijala od neobradenog dragog ili poludragog kamenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 i 7110, ili Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106,		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex 7107, ex 7109 i ex 7111 7116	<p>- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha</p> <p>Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda</p> <p>Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)</p>	7108 ili 7110 ili Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110, međusobno ili sa prostim metalima Proizvodnja od neobrađenih plemenitih metala Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenih Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
7117	Imitacije nakita	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, ili Proizvodnja od dijelova od prostih metala, neprevučenih niti prekrivenih plemenitih metalima, pod uslovom da ukupna vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex Glava 72	Gvožđe i čelik; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		
7207	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205		
7208 do 7216	Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206		
7217	Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207		
ex 7218, 7219 do 7222	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od nerđajućih čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218		
7223	Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218		
ex 7224, 7225 do 7228	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224		
7229	Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex Glava 73	Proizvodi od gvožđa i čelika; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex 7301	Talpe	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206
7302	Materijal za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosjeka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vodice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srišta, potezne motke i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrstne pločice, distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206
7304, 7305 i 7306	Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224
ex 7307	Pribor za cijevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko dijelova	Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje pješčanim mlazom kovanih grubo uboličenih („blanks“) proizvoda, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 35% cijene proizvoda franko fabrika
7308	Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i dijelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, rolovi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smiju da se koriste
ex 7315	Lanci protiv klizanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 74	Bakar i proizvodi od bakra; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
7401	Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом
(1)	(2)	(3) ili (4)
7402	Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
7403	Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: - Rafinisani bakar - Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
7404	Otpaci i ostaci, od bakra	Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
7405	Predlegure bakra	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 75	Nikl i proizvodi od nikla; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
7501 do 7503	Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 76	Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika
7601	Aluminijum, sirovi	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
7602	Otpaci i ostaci od aluminijuma	proizvoda franko fabrika ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 7616	Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 77	Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS		
ex Glava 78	Olovo i proizvodi od olova; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7801	Sirovo olovo: - Rafinisano olovo - Ostalo	Proizvodnja od „mekanog olova“ (buljon olova) ili od „radnog olova“ Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
7802	Otpaci i ostaci, od olova	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 79	Cink i proizvodi od cinka; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
7901	Cink, sirovi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 7902	
7902	Otpaci i ostaci, od cinka	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 80	Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8001	Kalaj, sirovi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Medutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002	
8002 i 8007	Otpaci i ostaci, od kaļaja; ostali proizvodi od kalaja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 81	Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih: - Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih - Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex Glava 82	Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
8206	Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8202 do 8205. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika
8207	Izmjenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8208	Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8211	Noževi sa sječivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi sječiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala
8214	Ostali nožarski proizvodi (na primjer, mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi drške za nožarske proizvode od prostih metala
8215	Kašike, viljuške, kutlače, kašike za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i drške od prostih metala

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
ex Glava 83	Razni proizvodi od prostih metala; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 8302	Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevinsku upotrebu, kao i automatski zatvarači vrata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebi i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8306	Statuete i drugi ukrasi od prostih metala	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uredaji; njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8401	Nuklearni gorivi elementi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ⁽¹²⁾	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8402	Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8403 i ex 8404	Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoći uredaji za kotlove za centralno grijanje	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8403 i 8404	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
8406	Turbine na vodenu i drugu paru	Proizvodnja kod koje ij svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8407	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, na paljenje pomoću svjećice, sa naizmjeničnim ili obrtnim kretanjem klipa	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8408	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8409	Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika	
8411	Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8412	Ostale pogonske mašine i motori	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8413	Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8414	Industrijski ventilatori, duvaljke i slično	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8415	Uredaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8418	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uredaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom (3) ili (4)
(1)	(2)	(3) ili (4)
ex 8419	Mašine i uredaji za industriju drveta, hartijine mase i kartona	<p>svrstava sam proizvod,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od ukupne vrijednosti upotrijebljenih materijala sa porijeklom <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8420	Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8423	Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi mjerenja mase; tegovi za vage svih vrsta	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8425 do 8428	Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerađa obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
8429	Buldožeri, angledozeri, mašine za ravnjanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni: - Drumski valjci - Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
	Ostale mašine za ravnjanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snježni plugovi i duvaljke za snijeg	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 8431	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
8439	Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом	
(1)	(2)	(3) ili (4)	
8441	Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući mašine za sječenje svih vrsta	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8443	Štampači za kancelarijske mašine (npr. za mašine za automatsku obradu podataka, mašine za obradu teksta itd.)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8444 do 8447	Mašine iz ovih tarifnih brojeva za upotrebu u tekstilnoj industriji	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8448	Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8452	Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; namještaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje: - Mašine za šivenje (samo zatvorena petlja) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili ne preko 17 kg uključujući motor - Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - kod koje vrijednost svih materijala bez porijekla koji su upotrijebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом, i - kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa porijekлом Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8456 do 8466	Mašine alatke, njihovi dijelovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
8469 do 8472	Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
8480	Kalupnice za livnica metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, guma i plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
8482	Kotrljajni ležajevi	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8484	Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različitih po sastavu materijala, u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 8486	- Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili miazom plazme i njihovi dijelovi i pribor - Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, ravnanjem, sečenjem, i njihovi dijelovi i pribor - Mašine alatke za obradu kamena, keramike, betona, azbestcementa i sličnih mineralnih materijala ili za obradu stakla na hladno i njihovi dijelovi i pribor - Šablonski aparati pogodni za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosetljivim materijama; njihovi dijelovi i pribor - Kalupi, za livenje pod pritiskom ili brizganjem - Mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом
(1)	(2)	(3) ili (4)
8487	Dijelovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalemata, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka; dijelovi i pribor za te proizvode; osim:	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8501	Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika
8502	Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)	Proizvodnja: - od materijala iz tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8504	Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8517	Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tar. br. 8443, 8525, 8527 ili 8528	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом
ex 8518	Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
8519	Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka	40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8521	Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8522	Dijelovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
8523	Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, „pametne kartice” („smart cards”) i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37: - Nesnimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37 - Snimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)	(3)		
8525	<p>- Matrice i masteri za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37</p> <p>- Kartice za detekciju („proximity cards”) i pametne kartice („smart cards”) sa dva ili više elektronska integrirana kola</p> <p>- Pametne kartice („smart cards”) sa jednim elektronskim integriranim kolom</p> <p>Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi)</p>	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika ili Postupak difuzije, kod kog se integrirana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primjese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, osim onih navedenih u čl. 3. <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
8526	Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
8527	Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
8528	Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: - Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471 - Ostali monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
8529	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: - Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike - Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa monitorima i projektorima, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
	- Ostalo	- kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
8535	Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone preko 1000 V		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
8536	Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: - Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V - Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: -- od plastične mase -- od keramike	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
	-- od bakra	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
8537	Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući i one sa ugradenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8541	Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove)	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
8542	Elektronska integrisana kola: - Monolitna integrisana kola	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvodenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, osim onih navedenih u čl. 3.	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvodenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, osim onih navedenih u čl. 3.	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
	<ul style="list-style-type: none"> - Multičipna integrisana kola koja su delovi mašina i aparata, nepomenuta niti obuhvaćena na drugom mestu u ovoj glavi - Ostala 	<p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p> <p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika</p>
8544	Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8545	Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za lampe, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8546	Električni izolatori od bilo kog materijala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8547	Izolacioni dijelovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelini od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugradenim za vrijeme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cijevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala, obložene izolacionim materijalom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8548	Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi: <ul style="list-style-type: none"> - Elektronski mikroskopovi 	<p>Proizvodnja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore <p>Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika</p>

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
	- Ostalo	navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
ex Glava 86 8608	Šinska vozila i njihovi dijelovi; željeznički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim: Željeznički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje saobraćajem na željezničkim ili tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, aerodromima ili u lukama; njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 87 8709 8710 8711	Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim: Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila koja se koriste na peronima željezničkih stanica; delovi navedenih vozila Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex 8712	-- do 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- preko 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
8715	Bicikli bez kugličnih ležajeva	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja 8714	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
8716	Dječija kolica i njihovi dijelovi	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
	Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi dijelovi	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом			
		(1)	(2)	(3) ili	(4)
ex Glava 88	Vazduhoplovi, kosmičke letjelice i njihovi dijelovi, osim:		Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 8804	Rotošuti		Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 8804		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
8805	Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda		Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
Glava 89	Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije		Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskog trupa iz tar. br. 8906		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 90	Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor; osim:		Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9001	Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobradenih elemenata od stakla		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9002	Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optički neobradenih elemenata od stakla		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9004	Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 9005	Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihovih postolja		Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz		Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijekлом		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
ex 9006	Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem	tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,	od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9007	Filmske kamere i filmski projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka	- kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9011	Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju	- kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9014	Ostali navigacioni instrumenti i aparati	- kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala sa porijekлом Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom
(1)	(2)	(3) ili (4)
9015	Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografske, okeanografske, hidrološke, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9016	Vage osetljivosti ne preko 5 centigrama, uključujući sa tegovima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9017	Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari, disk kalkulatori); instrumenti za mjerjenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska mjerila, merila sa noniusom) nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9018	Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida: - Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uredajima ili zubarskim pljuvaonicama - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 9018 Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9019	Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
9020	Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
9024	Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9025	Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9026	Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, mjeraci količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9027	Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima); instrumenti i aparati za mjerjenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerjenja ili kontrolu (uključujući eksponzimetre); mikrotomi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9028	Mjerači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući mjerače za njihovo baždarenje: - Dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje ij svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
9029	Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
9030	Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerjenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerjenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih ionizujućih zračenja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
9031	Instrumenti, aparati i mašine za mjerjenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi; projektori profila	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9032	Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9033	Dijelovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparatе iz Glave 90	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 91	Časovnici i njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
9105	Ostali časovnici	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9109	Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti svih upotrijebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9110	Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili djelimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9111	Kutije za lične časovnike i dijelovi kutija	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
9112	Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i dijelovi kutija	tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
9113	Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i dijelovi za kaiševe i narukvice: - Od prostih metala, uključujući pozlaćene, posrebrene ili platirane plemenitim metalima - Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
Glava 92	Muzički instrumenti; dijelovi i pribor tih proizvoda	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika		
Glava 93	Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex Glava 94	Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvjetljeni znaci, osvjetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 9401 i ex 9403	Namještaj od prostih metala, sa ugrađenom nenanapunjenom pamučnom presvlakom mase 300 g/m ² ili manje	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ili Proizvodnja od pamučne presvlake, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom: - da vrijednost presvlake nije veća od 25% cijene proizvoda franko	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom		
		(3)	ili	(4)
(1)	(2)			
9405	Lampe, i druga svjetleća tijela, uključujući reflektore i njihove dijelove, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvjetljeni znaci, osvjetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom i njihovi dijelovi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni	fabrika, i - da su svi drugi upotrijebljeni materijali sa porijeklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9406	Montažne zgrade	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex Glava 95	Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja:	
ex 9503	Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta	- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		
ex 9506	Palice za golf i ostala oprema za golf	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.	Medutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf	
ex Glava 96	Razni proizvodi; osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja od „obradenih“ materijala za rezbaranje iz istog tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	
ex 9601 i ex 9602	Proizvodi od materijala za rezbaranje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porijekla	Proizvodnja od „obradenih“ materijala za rezbaranje iz istog tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9603	Metle, četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika		

HS tarifni broj	Opis proizvoda	Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
9605	Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela	Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
9606	Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.	
9608	Hemiske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609	Međutim, mogu se upotrijebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.	
9612	Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otiska, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije	Proizvodnja: - od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9613	Upaljači sa piezo paljenjem	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 9614	Lule za pušenje i glave lula	Proizvodnja od grubo obrađenih blokova	
Glava 97	Predmeti umjetnosti, kolekcija i starina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod	

- ⁽¹⁾ Za specijalne uslove koji se odnose na „specifične procese ” vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3
- ⁽²⁾ Za specijalne uslove koji se odnose na „specifične procese ” vidjeti Uvodnu napomenu 7.2
- ⁽³⁾ U napomeni 3. uz Glavu 32 se kaže da je riječ o preparatima koji se koriste za bojenje svih materijala ili kao sirovina u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da ti preparati nisu svrstani u bilo koji drugi tarifni broj u Glavi 32.
- ⁽⁴⁾ Pod grupom se podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen polukolonom.
- ⁽⁵⁾ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala svrstanih u tarifne brojeve od 3901 do 3906, i od materijala svrstanih u tarifne brojeve od 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje samo na onu grupu materijala koja u proizvodu dominira težinom.
- ⁽⁶⁾ Veoma providnim će se smatrati sljedeće folije: folije čija je optička propustljivost, mjerena prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2 %.
- ⁽⁷⁾ Za specijalne uslove koji se odnose na prizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.
- ⁽⁸⁾ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira
- ⁽⁹⁾ Vidjeti Uvodnu napomenu 6.
- ⁽¹⁰⁾ Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične ili gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), videti Uvodnu napomenu 6.
- ⁽¹¹⁾ SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
- ⁽¹²⁾ Ovo pravilo se primjenjuje do 31.12.2005.

ANEKS IIIa

OBRASCI UVJERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1

Uputa za štampanje

1. Svaki formular je ve ličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti bijeli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m^2 . Na pozadini će biti otisnut zeleni „guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.
2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uvjerenja ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenim štamparijama. U posljednjem slučaju, svaki formular mora sadržati bilješku o takvom ovlaštenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Također će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVJERENJE O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 Br. A 000.000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini		
2. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak)	1. Uvjereno se koristi u preferencijalnoj rgovini između i (unijeti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)		
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima sa porijekлом	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba	
6. Informacije u vezi s prijevozom (Nije obavezan podatak)	7. Napomene		
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta⁽¹⁾; Opis robe		9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mjere (l, m³, itd.)	10. Fakture (Nije obavezan podatak)
11. OVJERA CARINSKOG ORGANA <i>Ovjera deklaracije</i> Izvozni dokument ⁽²⁾ Modelbr..... Od..... Carinarnica..... Zemlja ili teritorija izdavanja (Mjesto i datum)..... (Potpis)	Pečat	12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uvjerenja. (Mjesto i datum) (Potpis)	
(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”. (2) Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtijevaju.			

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Zahtjev za provjeru tačnosti i ispravnosti ovog uvjerenja</p> <p>..... (Mjesto i datum)</p> <p>..... (Potpis)</p>	14. REZULTAT PROVJERE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Izvršena provjera pokazuje da ovo uvjerenje ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.</p> <p><input type="checkbox"/> da ovo uvjerenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).</p> <p>..... (Mjesto i datum)</p> <p>..... (Potpis)</p> <p>Pečat</p>
--	---

(1) Upisati X u odgovarajuće polje

NAPOMENE

1. U uvjerenjima se ne smiju brisati ili pisati riječi jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uvjerenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gdje je uvjerenje izdato.
2. Između proizvoda unijetih u uvjerenje ne smije se ostavljati razmak, prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjeno prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.
3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1	Br A 000.000
	Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini	
	1. Uvjerjenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između	
3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak) i (unijeti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)	
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijekлом	5. Zemlja, grupa ili teritorija na koju se upućuje roba
6. Informacije u vezi s prijevozom (Nije obavezan podatak)	7. Napomene	
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta¹; Opis robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mjere (l, m³, itd.)	10. Fakture (Nije obavezan podatak)
(1) Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.		

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe navedene na poledini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

.....
.....
.....

PODNOŠIM sljedeća dokazna dokumenta ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

OBAVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uvjerenja, i da prihvatom, ako se zahtijeva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uvjerenja za ovu robu.

(mjesto i datum)

.....

(potpis)

.....

⁽¹⁾ Na primjer: uvozna dokumenta, uvjerenja o kretanju robe, fakture, izjave proizvođača itd., u vezi s proizvodima korištenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromjenjenom stanju.

ANEKS IIIb

OBRASCI UVJERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED I ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular je u eličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti bijeli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m². Na pozadini će biti otisnut zeleni „guilloche” uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorene mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.
2. Nadležni organi strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uvjerenja ili taj posao mogu povjeriti ovlašćenim štamparijama. U posljednjem slučaju, svaki formular mora sadržati bilješku o takvom ovlaštenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVJERENJE O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) 	EUR-MED	Br. A 000.000
<p>Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini</p> <p>2. Uvjerenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između</p> <p>..... i</p>		
3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak)	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijekлом	
5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba		
6. Informacije u vezi s prijevozom (Nije obavezan podatak)	7. Napomene <p><input type="checkbox"/> Kumulacija primijenjena sa (naziv zemlje/zemalja) <input type="checkbox"/> Kumulacija se ne primjenjuje.</p> <p>(upisati X u odgovarajuće polje)</p>	
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta ⁽¹⁾; Opis robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mjere (l, m ³ , itd.)	10. Fakture (Nije obavezan podatak)
11. OVJERA CARINSKOG ORGANA <i>Ovjera deklaracije</i> Izvozni dokument ⁽²⁾ Modelbr..... Od..... Carinarnica..... Zemlja ili teritorija izdavanja (Mjesto i datum) (Potpis)	Pečat	12. DEKLARACIJA IZVOZNIKA Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uvjerenja. (Mesto i datum) (Potpis)
<small>⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.</small> <small>⁽²⁾ Popunjava se samo ako propisi zemlje ili teritorije izvoznice to zahtijevaju.</small>		

<p>13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se:</p> <p>Zahtjev za provjeru tačnosti i ispravnosti ovog uvjerenja</p> <p>..... (Mjesto i datum)</p> <p>Pečat</p> <p>..... (Potpis)</p>	<p>14. REZULTAT PROVJERE</p> <p>Izvršena provjera pokazuje da ovo uvjerenje (1)</p> <p><input type="checkbox"/> je izdala navedena carinarnica i da su podaci u njemu tačni.</p> <p><input type="checkbox"/> da ovo uvjerenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu).</p> <p>..... (Mjesto i datum)</p> <p>Pečat</p> <p>..... (Potpis)</p>
--	---

(1) Upisati X u odgovarajuće polje

NAPOMENE

1. U uvjerenjima se ne smiju brisati ili pisati riječi jedne preko drugih. Sve ispravke moraju biti izvršene brisanjem netačnih pojedinosti i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uvjerenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gdje je uvjerenje izdato.
2. Između proizvoda unijetih u uvjerenje ne smije se ostavljati razmak, pre red i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjeno prostor treba biti precrtan, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.
3. Roba se označava na način uobičajen u trgovinskoj praksi, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeni prepoznavanje.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O KRETANJU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) 3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (Nije obavezan podatak)	EUR-MED Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini 2. Uvjereno se koristi u preferencijalnoj trgovini između <i>i</i> (unijeti zemlje, grupe zemalja ili teritorije)	
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatralju proizvodima s porijeklom 5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba	
6. Informacije u vezi sa prevozom (Nije obavezan podatak)	7. Napomene <input type="checkbox"/> Kumulacija primijenjena sa (naziv zemlje/zemalja) <input type="checkbox"/> Kumulacija se ne primjenjuje. (upisati X u odgovarajuće polje)	
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta ⁽¹⁾; Opis robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mjere (l, m³, itd.)	10. Fakture (Nije obavezan podatak)

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu: „u rasutom stanju”.

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe navedene na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

.....
.....
.....
.....

PODΝOSIM sljedeća dokazna dokumenta ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

OBAVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uvjerenja, i da prihvatom, ako se zahtijeva, svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uvjerenja za ovu robu.

(mjesto i datum)

.....
(potpis)
.....

⁽¹⁾ Na primjer: uvozna dokumenta, uvjerenja o kretanju robe, fakture, izjave proizvođača itd., u vezi s proizvodima korištenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromijenjenom stanju.

ANEKS IVa

TEKST IZJAVE O PORIJEKLU

Izjava o porijeklu, čije je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, fusnote ne moraju biti označene.

Verzija na albanskom jeziku

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.

.....⁽¹⁾) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale.⁽²⁾.

Verzija na bosanskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi.....⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi.....⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Verzija na bugarskom jeziku

Iznositeljt na produktite, obhvanati ot tozi dokument (mitničesko razrešenie № ...⁽¹⁾) deklarira, če osven kъдето ясно е отбележано друго, тези продукти са с ... preferencialen proizvod⁽²⁾.

Verzija na španskom jeziku

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial⁽²⁾.

Verzija na hrvatskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Verzija na češkom jeziku

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Verzija na danskom jeziku

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Verzija na njemačkom jeziku

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Verzija na estonskom jeziku

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Verzija na grčkom jeziku

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Verzija na engleskom jeziku

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Verzija na francuskom jeziku

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Verzija na italijanskom jeziku

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) ⁽¹⁾
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale
...⁽²⁾.

Verzija na letonskom jeziku

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...) ⁽¹⁾, deklarē, ka,
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no
...⁽²⁾.

Verzija na litvanskom jeziku

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...) ⁽¹⁾
deklaruoją, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Verzija na mađarskom jeziku

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...) ⁽¹⁾ kijelentem, hogy
eltérő jelzés hiányában az áruk kedvijezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Verzija na jeziku Bivše jugoslovenske Republike Makedonije

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br.) ⁽¹⁾
izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so
.....⁽²⁾ preferencijalno poteklo.

Verzija na malteškom jeziku

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) ⁽¹⁾
jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini
preferenziali ...⁽²⁾.

Verzija na crnogorskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.) ⁽¹⁾ izjavljuje da
su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.) ⁽¹⁾
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi
.....⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Verzija na holandskom jeziku

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Verzija na poljskom jeziku

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Verzija na portugalskom jeziku

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Verzija na rumunskom jeziku

Exportatorul produselor ce face obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Verzija na srpskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla.

Verzija na slovenačkom jeziku

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ porijeklo.

Verzija na slovačkom jeziku

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Verzija na finskom jeziku

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...) ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Verzija na švedskom jeziku

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Verzija na arapskom jeziku

بصريح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

Verzija na hebrejskom jeziku

הצואן של הטעון המכוסים במסמך זה (אישור מס' ...) מצהיר כי מקורם של הטעון ה...⁽¹⁾ הללו מוגדר, מלבד אם צוין אחרת במפורט.

Verzija na faroecejskom jeziku

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ⁽¹⁾) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ⁽²⁾.

Verzija na islandskom jeziku

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollfirvalda nr...⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af... fríðindauppruna ⁽²⁾.

Verzija na norveškom jeziku

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr...⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse ⁽²⁾.

Verzija na turskom jeziku

İşbu belge (gümrük onay No: ... ⁽¹⁾) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmekçe, bu maddelerin ... tercihli menşeli ⁽²⁾ maddeler olduğunu beyan eder.

.....(3)

(Mjesto i datum)

.....(4)

(Potpis izvoznika i ime osobe koja potpisuje izjavu, štampanim slovima)

⁽¹⁾ Kada je tekst izjave o porijeklu dat od strane ovlaštenog izvoznika, autorizovani broj ovlaštenog izvoznika mora biti unijet u ovo polje. Kada tekst izjave o porijeklu nije dat od strane ovlaštenog izvoznika, riječi u zagradi biće izostavljene ili će prostor ostati nepotpunjen.

⁽²⁾ Navesti porijeklo proizvoda. Kada se tekst izjave o porijeklu, u cijelini ili djelimično, odnosi na proizvode porijekлом iz Ceute i Melilje, izvoznik ih mora jasno navesti u dokumentu na osnovu koga je izdato uvjerenje, sa simbolom „CM”.

⁽³⁾ Ovi navodi mogu biti izostavljeni ukoliko se informacija koju sadrže nalazi u samom dokumentu.

⁽⁴⁾ U slučajevima kada se od izvoznika ne zahtijeva potpisivanje, izuzeće potpisa takođe se odnosi i na izuzeće imena potpisnika.

ANEKS IVb

TEKST EUR-MED IZJAVE O PORIJEKLU

EUR-MED izjava o porijeklu, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, fusnote ne moraju biti označene.

Verzija na albanskom jeziku

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.

.....⁽¹⁾) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale.⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na bosanskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi.....⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi.....⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na bugarskom jeziku

Iznositeljt na produktite, obhvanati ot tozi dokument (mitničesko razrešenie № ... ⁽¹⁾) deklarira, če osven kъdeto ясно е отбележано друго, тези продукти са с ... preferencialen proizvod ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na španskom jeziku

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na hrvatskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na češkom jeziku

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na danskom jeziku

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na njemačkom jeziku

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na estonskom jeziku

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na grčkom jeziku

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na engleskom jeziku

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na francuskom jeziku

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na italijanskem jeziku

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na letonskom jeziku

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na litvanskom jeziku

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na mađarskom jeziku

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvijezményes ...⁽²⁾ származásúak.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na jeziku Bivše jugoslovenske Republike Makedonije

Izvoznikot na proizvodite što gi pokriva ovoj dokument (carinsko odobrenie br.⁽¹⁾) izjavuva deka, osven ako toa ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi se so⁽²⁾ preferencijalno poteklo.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na malteškom jeziku

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, tħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na crnogorskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na holandskom jeziku

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na poljskom jeziku

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na portugalskom jeziku

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na rumunskom jeziku

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...) ⁽¹⁾ declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na srpskom jeziku

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ⁽²⁾ preferencijalnog porekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br..... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ⁽²⁾ preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with (name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na slovenačkom jeziku

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to b lago preferencialno ... ⁽²⁾ porijeklo.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na slovačkom jeziku

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na finskom jeziku

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na švedskom jeziku

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na arapskom jeziku

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na hebrejskom jeziku

הציגן של הטעין המכוסים במסמך זה (אישור מכוס מס'¹) מציין כי מקורות של הטעין² הללו מועדף, מלבד אם צוין אחרת במפורט.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na faroecejskom jeziku

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr.⁽¹⁾) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na islandskom jeziku

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollfirvalda nr...⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af... fríðindauppruna ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Verzija na norveškom jeziku

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr...⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprikkelse⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Verzija na turskom jeziku

İşbu belge (gümruk onay No: ...⁽¹⁾) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmekçe, bu maddelerin ... tercihli menşeli⁽²⁾ maddeler olduğunu beyan eder.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

.....⁽³⁾

(Mjesto i datum)

.....⁽⁴⁾

(Potpis izvoznika i ime osobe koja potpisuje izjavu, štampanim slovima)

(1) Kada je tekst izjave o porijeklu dat od strane ovlaštenog izvoznika, autorizirani broj ovlaštenog izvoznika mora biti unijet u ovo polje. Kada tekst izjave o porijeklu nije dat od strane ovlaštenog izvoznika, riječi u zagradi bit će izostavljene ili će prostor ostati nepotpunjeno.

(2) Navesti porijeklo proizvoda. Kada se tekst izjave o porijeklu, u cjelini ili delimično, odnosi na proizvode porijeklom iz Ceute i Melilje, izvoznik ih mora jasno navesti u dokumentu na osnovu koga je izdato uvjerenje, sa simbolom „CM“.

(3) Po potrebi izbrisati ili ispuniti.

(4) Ovi navodi mogu biti izostavljeni ukoliko informacija koju sadrže se nalazi u samom dokumentu.

(5) U slučajevima kada se od izvoznika ne zahtijeva potpisivanje, izuzeće potpisa također se odnosi i na izuzeće imena potpisnika.

ANEKS V

Lista strana ugovornica na koje se ne primjenjuju odredbe o djelimičnom povraćaju u skladu s članom 14. tačka 7. ovog Priloga

1. Evropska unija,
2. EFTA zemlje,
3. Republika Turska,
4. Država Izrael,
5. Farska ostrva,
6. Učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.

PRILOG II

POSEBNE ODREDBE KOJE ODSTUPAJU OD ODREDBI PRILOGA I

SADRŽAJ

Član 1.

Član 2.

ANEKS I Trgovina između Evropske unije i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU

ANEKS II Trgovina između Evropske unije i Narodne Demokratske Republike Alžir

ANEKS III Trgovina između Evropske unije i Kraljevine Maroko

ANEKS IV Trgovina između Evropske unije i Republike Tunis

ANEKS V Ceuta i Melilja

ANEKS VI Zajednička deklaracija koja se odnosi na Kneževinu Andoru

ANEKS VII Zajednička deklaracija koja se odnosi na Republiku San Marino

ANEKS VIII Trgovina između Republike Turske i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja s EU

ANEKS IX Trgovina između Republike Turske i Kraljevine Maroko

ANEKS X Trgovina između Republike Turske i Republike Tunisa

ANEKS XI Trgovina između EFTA zemalja i Republike Tunis

ANEKS XII Trgovina u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum)

ANEKS A Izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

ANEKS B Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

ANEKS C Izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

ANEKS D Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

ANEKS E Izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

ANEKS F Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgнутa obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом

Član 1.

Ugovorne strane mogu primijeniti posebne trgovinske mjere u svojim bilateralnim trgovinama koje odstupaju od odredbi navedenih u Prilogu I.

Ove odredbe su navedene u aneksima ovog priloga.

Član 2.

Roba porijeklom iz Ceute i Melilje, Andore i San Marina bit će tretirana kao proizvodi s porijeklom u dijagonalnoj trgovini kao što je navedeno u članu 3. Priloga I, uz dostavljeno uvjerenje EUR-MED ili izjavu o porijeklu EUR-MED koja je izdata u zemlji porijekla.

ANEKS I

Trgovina između Evropske unije i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja s EU

Član 1.

Proizvodi navedeni u tekstu ispod bit će isključeni iz kumulacije predviđene članom 3. Priloga I, ako je:

a) zemlja odredišta Evropska unija, i ako su:

(1) materijali korišteni u proizvodnji ovih proizvoda porijeklom iz bilo koje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli svoje porijeklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u bilo kojoj učesnici procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili

b) zemlja odredišta bilo koja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, i ako su:

(1) materijali korišteni u proizvodnji ovih proizvoda porijeklom iz bilo koje zemlje Evropske unije; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli porijeklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u Evropskoj uniji.

Tarifna oznaka	Naimenovanje
1704 90 99	Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao
1806 10 30	Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao
1806 10 90	- kakao prah, s dodatim šećerom ili drugim sladilima: -- sa sadržajem 65 % ili većim, ali manjim od 80 % po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza -- sa sadržajem 80 % ili većim po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza
1806 20 95	- ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili pakovanjima sa sadržajem većim od 2 kg -- ostalo --- ostalo
1901 90 99	Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupne, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40 % po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 5 % po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Tarifna oznaka	Naimenovanje
	<ul style="list-style-type: none"> - ostalo -- ostalo (osim sladnog ekstrakta) --- ostalo
2101 12 98	Ostali preparati na bazi kafe
2101 20 98	Ostali preparati na bazi čaja ili mate čaja
2106 90 59	<p>Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostalo -- ostalo
2106 90 98	<p>Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostalo (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari) -- ostalo --- ostalo
3302 10 29	<p>Smjese mirisnih tvari i smjese (uključujući alkoholne otopine) na bazi jedne ili više tih tvari, vrsta koje se koriste kao sirovine u industriji; drugi preparati na bazi mirisnih tvari koji se koriste kao sirovine u proizvodnji pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji pića -- za upotrebu u industriji pića: --- preparati koji sadrže sva aromatična sredstva karakteristična za pića: ---- stvarne alkoholne jačine sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol ---- ostalo: ----- koji ne sadrže mlječnu mast, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu, ili koji sadrže mlječnu mast s masenim udjelom manjim od 1,5 %, saharozu ili izoglukozu s masenim udjelom manjim od 5 %, glukozu ili škrob sa masenim udjelom manjim od 5 % ----- ostalo

ANEKS II

Trgovina između Evropske unije i Narodne Demokratske Republike Alžir

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2. Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatrat će se provedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3. Kumulacija u Alžиру

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, u Maroku ili Tunisu smatrat će se provedenom u Alžiru onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Alžiru. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Alžira samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4. Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Alžira ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz Evropske unije ili Alžira, uz primjenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz Evropske unije ili iz Alžira, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5. Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u Evropskoj uniji ili Alžiru za proizvode sa porijeklom, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Alžira i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavijestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primjeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava također može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spremna da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.I ili izjavom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz Evropske unije ili Alžira i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7. Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i fakturna, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8. Administrativna saradnja

S ciljem osiguranja pravilne primjene ovog aneksa, Evropska unija i Alžir će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u provjeravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9. Provjera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtijevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provjere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućić će im da utvrde da li i u kojoj mjeri izjava dobavljača može biti u zeta u obzir za i zdavanje uvjerenja u po rijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. Evropska unija i Alžir će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se spriječilo njihovo propadanje.
2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Alžira uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdat će novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.I na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvragnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS III

Trgovina između Evropske unije i Kraljevine Maroko

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2. Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smarat će se provedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smarat će se da vode porijeklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3. Kumulacija u Maroku

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, u Alžiru ili Tunisu smarat će se provedenom u Maroku onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Maroku. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smarat će se da vode porijeklo iz Maroka samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4. Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Maroka ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz Evropske unije ili Maroka, uz primjenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.
2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz Evropske unije ili iz Maroka, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5. Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u Evropskoj uniji ili Maroku za proizvode sa porijekлом, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu

robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Maroka i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljknu robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada provedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u dalnjem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah ob avestiti svog korisnika ukoliko se du goročna izja va dobavljača više ne može primjeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imat će originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takoder može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spremna da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I. i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz Evropske unije ili Maroka i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7. Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvat će najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važeњa dugoročne izjave dobavljača.

Član 8. Administrativna saradnja

S ciljem osiguravanja pravilne primjene ovog aneksa, Evropska unija i Maroko će uzajamno saradivati, preko nadležnih carinskih organa, u provjeravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9. Provjera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imat će pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtijevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provjere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uvjerenja u porijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. Evropska unija i Maroko će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se spriječilo njihovo propadanje.
2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Maroka uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS IV

Trgovina između Evropske unije i Republike Tunis

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2.

Kumulacija u Evropskoj uniji

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatrat će se provedenom u Evropskoj uniji onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgni kasnijoj obradi ili preradi u Evropskoj uniji. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Evropske unije samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3.

Kumulacija u Tunisu

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, u Maroku ili Alžiru smatrat će se provedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4.

Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa države članice Evropske unije ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz Evropske unije ili Tunisa, uz primjenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz Evropske unije ili iz Tunisa, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5.

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u Evropskoj uniji ili Tunisu za proizvode s porijekлом, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Evropske unije, a koji su podvrgni obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijekлом, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz stava 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Evropskoj uniji za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Tunisa i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u stavu 4, daju za svaku pošiljknu robe u formi predviđenoj u Aneksu A na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada provedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Evropskoj uniji, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vrijemenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u dalnjem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača“).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom B i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavijestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primijeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imat će originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava tak ođer može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili iz javom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz Evropske unije ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7. Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvat će najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8. Administrativna saradnja

S ciljem osiguranja pravilne primjene ovog aneksa, Evropska unija i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9. Provjera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imat će pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtijevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provjere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućit će im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uvjerenja u porijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se spriječilo njihovo propadanje.
2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdat će novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.I na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS V

CEUTA I MELILJA

Član 1. **Primjena ove konvencije**

1. Pojam „Evropska unija“ ne podrazumijeva Ceutu i Melilju.
2. Kada se uvoze u Ceutu ili Melilju proizvodi porijeklom iz strane ugovornice osim Evropske unije, uživat će u potpunosti isti carinski režim kao onaj koji se primjenjuje na proizvode porijeklom s carinske teritorije Evropske unije u skladu s Protokolom 2 Akta o pridruženju Kraljevine Španije i Republike Portugalije Evropskoj uniji. Strane ugovornice osim Evropske unije odobrit će uvoz proizvoda na osnovu određenog sporazuma i s porijeklom iz Ceute i Melilje po istom carinskem režimu koji se primjenjuje i za proizvode koji se uvoze i s porijeklom su iz Evropske unije.
3. U svrhu primjene tačke 2. koji se odnosi na proizvode s porijeklom iz Ceute i Melilje, ova konvencija će primjenjivati princip *mutatis mutandis* koji je predmet posebnih odredbi člana 2.

Član 2. **Posebni uslovi**

1. Pod uslovom da su direktno transportovani u skladu s odredbama člana 12. Priloga I. dolje navedeno smatrati će se:
 - (1) proizvodima s porijeklom iz Ceute i Melilje:
 - (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Ceuti i Melilji;
 - (b) proizvodi dobijeni u Ceuti i Melilji u čijoj proizvodnji su korišteni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:
 - 1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu s članom 5. Priloga I; ili:
 - 2) da su ti proizvodi s porijeklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.
 - (2) proizvodi porijeklom iz strane ugovornice izvoznice, osim Evropske unije: (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici;
 - (b) proizvodi dobijeni u strani ugovornici izvoznici u čijoj proizvodnji su korišteni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:
 - 1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu s članom 5. Priloga I; ili:
 - 2) da su ti proizvodi s porijeklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.

2. Ceuta i Melilja smatraju se jedinstvenom teritorijom.
3. Izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik u rubriku 2 uvjerenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o porijeklu ili EUR-MED izjave o porijeklu unosi ime strane ugovornice izvoznice ili uvoznice i „Ceuta i Melilja” u rubriku 2 uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o porijeklu ili izjave o porijeklu EUR-MED. Pored toga, ukoliko su u pitanju proizvodi s porijeklom iz Ceute i Melilje, to se naznačava u rubrici 4 uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o porijeklu ili izjave o porijeklu EUR-MED.
4. Carinski organi Španije odgovorni su za primjenu ove konvencije u Ceuti i Melilji.

ANEKS VI

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA koja se odnosi na Kneževinu Andoru

1. Proizvodi porijeklom iz Kneževine Andore u skladu s Glavama 25. do 97. Harmoniziranog sistema bit će prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi porijeklom iz Evropske unije, u skladu s ovom Konvencijom.
2. Konvencija se primjenjuje *mutatis mutandis* u svrhu defini ranja statusa porijekla za gore pomenute proizvode.

ANEKS VII

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA koja se odnosi na Republiku San Marino

1. Proizvodi porijeklom iz Republike San Marino u skladu s Glavama 25. do 97. Harmoniziranog sistema bit će prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi porijeklom iz Evropske unije, u skladu s ovom Konvencijom.
2. Konvencija se primjenjuje *mutatis mutandis* u svrhu definiranja statusa porijekla za gore pomenute proizvode.

ANEKS VIII

Trgovina između Republike Turske i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja s EU

Član 1.

Proizvodi navedeni u tekstu ispod bit će isključeni iz kumulacije predviđene članom 3. Priloga I, ako je:

a) zemlja odredišta Republika Turska, i ako su:

(1) materijali korišteni u proizvodnji ovih proizvoda porijeklom iz bilo koje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli svoje porijeklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u bilo kojoj učesnici procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili

b) zemlja odredišta bilo koja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, i ako su:

(1) materijali korišteni u proizvodnji ovih proizvoda porijeklom iz Republike Turske; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli porijeklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u Republici Turskoj;

Tarifna oznaka	Naimenovanje
1704 90 99	Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao
1806 10 30	Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao
1806 10 90	- kakao prah, s dodatim šećerom ili drugim sladilima: -- sa sadržajem 65 % ili većim, ali manjim od 80 % po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharozu) ili izoglukoze izražene kao saharozu -- sa sadržajem 80 % ili većim po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharozu) ili izoglukoze izražene kao saharozu
1806 20 95	- ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u posudama ili pakovanjima sa sadržajem većim od 2 kg -- ostalo --- ostalo
1901 90 99	Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupne, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40 % po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 5 % po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu - ostalo -- ostalo (osim sladnog ekstrakta) --- ostalo

Tarifna oznaka	Naimenovanje
2101 12 98	Ostali preparati na bazi kafe
2101 20 98	Ostali preparati na bazi čaja ili mate čaja
2106 90 59 ⁽¹⁾	Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu - ostalo -- ostalo
2106 90 98	Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu: - ostalo (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari) -- ostalo --- ostalo
3302 10 29	Smjese mirisnih tvari i smjese (uključujući alkoholne otopine) na bazi jedne ili više tih tvari, vrsta koje se koriste kao sirovine u industriji; drugi preparati na bazi mirisnih tvari koji se koriste kao sirovine u proizvodnji pića: - za upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji pića -- za upotrebu u industriji pića: --- preparati koji sadrže sva aromatična sredstva karakteristična za pića: ---- stvarne alkoholne jačine sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol ---- ostalo: ----- koji ne sadrže mlijeko mast, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu, ili koji sadrže mlijeko mast s masenim udjelom manjim od 1,5 %, saharozu ili izoglukozu s masenim udjelom manjim od 5 %, glukozu ili škrob sa masenim udjelom manjim od 5 % ----- ostalo

⁽¹⁾ ovaj proizvod neće biti isključen iz kumulacije predviđene članom 1. ovog aneksa u preferencijalnoj trgovini između Republike Turske i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

ANEKS IX

Trgovina između Republike Turske i Kraljevine Maroko

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2. Kumulacija u Turskoj

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Alžiru, Maroku ili Tunisu smatrat će se provedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3. Kumulacija u Maroku

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Alžiru, Tunisu ili Turskoj smatrat će se provedenom u Maroku onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Maroku. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Maroka samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4. Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Maroka ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz Turske ili Maroka, uz primjenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.
2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz Turske ili iz Maroka, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5. Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u Turskoj ili Maroku za proizvode s porijeklom, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Maroka i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljknu robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada provedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u dalnjem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača“).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavijestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primijeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imat će originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava tak ođer može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u Turskoj, Tunisu, Maroku ili Alžiru, s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I. i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz Turske ili Maroka i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7.
Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvat će najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8.
Administrativna saradnja

S ciljem osiguranja pravilne primjene ovog aneksa, Turska i Maroko će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u provjeravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9.
Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imat će pravo zatražiti bilo kakav dokaz i izvršiti kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtijevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provjere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućit će im da utvrde da li i u kojoj mjeri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uvjerenja u porijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. Turska i Maroko će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprječilo njihovo propadanje.
2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Turske ili Maroka uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvragnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS X

Trgovina između Republike Turske i Republike Tunis

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2. Kumulacija u Turskoj

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatrat će se provedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3. Kumulacija u Tunisu

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Turskoj u Maroku ili Alžiru smatrat će se provedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijeklom budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.

Član 4. Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz Turske ili Tunisa, uz primjenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz Turske ili iz Tunisa, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5. Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u Turskoj ili Tunisu za proizvode s porijeklom, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljač iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Turske ili Tunisa i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada provedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u dalnjem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavijestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primjeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imat će originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava tak ođer može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I. i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili iz javom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz Evropske unije ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7. Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvat će najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. stav 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8. Administrativna saradnja

S ciljem osiguranja pravilne primjene ovog aneksa, Evropska unija i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9. Provjera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz stava 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnici(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imat će pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtjevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugor očne izjave dobavljača tačne i omogućit će im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uvjerenja u porijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se spriječilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdat će novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS XI

Trgovina između EFTA zemalja i Republike Tunis

Član 1.

Roba koja je stekla porijeklo primjenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.

Član 2. Kumulacija u EFTA zemljama

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u Tunisu smatrat će se provedenom u EFTA zemljama onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u EFTA zemljama. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz EFTA zemalja samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 3. Kumulacija u Tunisu

U cilju primjene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada provedena u EFTA zemljama smatrat će se provedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu s ovom odredbom, proizvodi s porijekлом budu dobijeni iz dvije ili više određenih država, smatrat će se da vode porijeklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.

Član 4. Dokazi o porijeklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uvjerenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa EFTA zemalja ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode porijeklo iz EFTA zemalja ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o porijeklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode porijeklo iz EFTA zemalja ili iz Tunisa, primjenom kumulacije u skladu s članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahtjeve Priloga I.

Član 5. Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR.1, ili je izjava o porijeklu data u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvode s porijekлом, korištene u proizvodnji robe koja dolazi iz Tunisa ili EFTA zemalja, a koji su podvrgni obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom, uzima se u obzir i izjava dobavljača za ovu robu u skladu s ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade provedene u Tunisu ili u EFTA zemljama za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korištene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi s porijeklom iz Turske ili EFTA zemalja i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu D na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu s dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdijeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada provedena u Tunisu ili EFTA zemljama, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može osigurati jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u dalnjem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosječno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom F i opisuje robu s dovoljno detalja kako bi se mogla identificirati. Izjava se dostavlja korisniku prije nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno s prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavijestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdijeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu s odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava također može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spremna da u svako doba, na zahtjev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.

Član 6. Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada provedena u EFTA zemljama ili Tunisu, s korištenim materijalima, data u jednoj od ovih država, bit će tretirana kao dokument u skladu s odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I. i člana 5. tačka

6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uvjerenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o porijeklu mogu smatrati proizvodima porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Priloga I.

Član 7. Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvat će najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8. Administrativna saradnja

S ciljem osiguranja pravilne primjene ovog aneksa, EFTA zemlje i Tunis će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u provjeravanju autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, izjave o porijeklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.

Član 9. Provjera izjava dobavljača

1. Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se provoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 ili izjave o porijeklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.
2. U svrhu primjene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gdje je prikladno, razloge ili obrazac zahtjeva za provjeru.

Oni će proslijediti, kao prilog zahtjevu za naknadnu provjeru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerirati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provjera će biti provedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imat će pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju provjeru za koju smatraju da je potrebna.
4. Carinski organi koji zahtijevaju provjeru bit će informirani o rezultatima provjere što je prije moguće. Rezultati provjere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugor očne izjave dobavljača tačne i omogućit će im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uvjerenja u porijeklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o porijeklu.

Član 10. Sankcije

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije s ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.

Član 11. Slobodne zone

1. EFTA zemlje i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamijenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se spriječilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi s porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdat će novo uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 na zahtjev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu s odredbama ove konvencije.

ANEKS XII

Trgovina u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum)

Proizvodi dobijeni u zemljama članicama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Mediteranskih arapskih zemalja (Agadir Sporazum) od materijala iz Glave od 1 do 24 Harmoniziranog sistema, isključeni su iz dijagonalne kumulacije s ostalim stranama ugovornicama, kada trgovina ovim materijalima nije liberalizirana u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanih između zemlje odredišta i zemlje porijekla materijala korištenog za proizvodnju tog proizvoda.

ANEKS A

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali, koji nisu porijeklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾⁽³⁾
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediterskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost stečena van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa ⁽⁴⁾
(Mjesto i datum)	
(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da ispisano)	

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora s tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procijenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni.

Primjeri:

Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porijekla, mora u drugoj koloni da naznači „gvozdene šipke”. Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost materijala bez porijekla.

(3) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

ANEKS B

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Dugoročna izjava doba vljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u⁽¹⁾, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali koji nisu porijeklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa su bili korišćeni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾⁽³⁾
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost stečena van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa ⁽⁴⁾

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz

u⁽⁶⁾

Obavezujem se da informišem⁽¹⁾ odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

(Mjesto i datum)

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

- (1) Ime i adresa korisnika
- (2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvodaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procjenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

- (3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni. Primjeri:
Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači „šipke od gvožđa”. Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju maštine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost šipki bez porijekla.

- (4) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžiru, Maroku ili Tunisu. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

- (5) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

- (6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podliježe uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

ANEKS C

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali, koji nisu porijeklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, su bili korišteni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe (1)	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla (2)	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla (2)(3)
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost stečena van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske (4)
	(Mjesto i datum)
	(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da ispisano)

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj mjeri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora sa tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga, se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procijenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni. Primjeri:

Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porijekla, mora u drugoj koloni da naznači „gvozdene šipke”. Kada se proizvod koristi za proizvodnju maštine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost materijala bez porijekla.

(3) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Evropskoj uniji, Alžиру, Maroku ili Tunisu. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van Evropske unije, Alžira, Maroka ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

ANEKS D

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

—Dugoročna izjava doba vljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u⁽¹⁾, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali koji nisu porijeklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske su bili korišteni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾⁽³⁾
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost stečena van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske ⁽⁴⁾

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz⁽⁶⁾ u

Obavezujem se da informišem⁽¹⁾ odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

(Mjesto i datum)

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj mjeri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procijenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni. Primjeri:

Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači

„šipke od gvožđa”. Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost šipki bez porijekla.

(4) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podlieže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.

ANEKS E

Izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti sačinjena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti naznačene.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe navedene u prilogu, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali, koji nisu porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa, su bili korišteni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾⁽³⁾
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u EFTA zemalja ma ili Tunisu za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van EFTA zemalja ili Tunisa u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

	Ukupna dodata vrijednost steklena van EFTA zemalja ili Tunisa ⁽⁴⁾
(Mjesto i datum)	
(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da b ispisano)	

(1) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora s tarifnom oznakom 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procijenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(2) Podaci koji se traže u ovim kolonama daju se samo ako su neophodni. Primjeri:

Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžiru koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač proizvoda iz tarifnog broja 7217, koji se dobijaju proizvodnjom od gvozdenih šipki bez porijekla, mora u drugoj koloni da naznači „gvozdene šipke”. Kada se proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost materijala bez porijekla.

(3) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji, ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u EFTA zemljama ili Tunisu. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(4) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van EFTA zemalja ili Tunisa, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van EFTA zemalja ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

ANEKS F

Dugoročna izjava dobavljača za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Dugoročna izjava doba vlača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene ne moraju biti označene.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je podvrgnuta obradi ili preradi u EFTA zemljama ili Tunisu bez dobijenog statusa robe s preferencijalnim porijeklom

Ja, dolje potpisani, dobavljač robe koja se nalazi u ovom dokumentu, koja se redovno isporučuje u⁽¹⁾, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali koji nisu porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa su bili korišteni u EFTA zemljama ili Tunisu za proizvodnju ove robe:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽²⁾⁽³⁾
Ukupno			

2. Svi ostali materijali korišteni u EFTA zemalja ili Tunisu za proizvodnju ove robe su s porijeklom iz EFTA zemalja ili Tunisa;

3. Sljedeća roba koja je podvrgnuta obradi ili preradi van EFTA zemalja ili Tunisa u skladu s članom 11. Priloga I. Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu i koja je tamo stekla sljedeću ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost stečena van EFTA zemalja ili Tunisa ⁽⁴⁾

Ova izjava važi za sve naredne pošiljke ove robe poslate iz⁽⁶⁾ u

Obavezujem se da informišem.....⁽¹⁾ odmah u slučaju da ova izjava nije više važeća.

(Mjesto i datum)

(Adresa i potpis dobavljača; dodatno, ime osobe koja je potpisnik izjave treba da bude čitko ispisano)

(1) Ime i adresa korisnika

(2) Kada se faktura, dostavnica ili neki drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne sadrži materijale bez porijekla u istoj meri, dobavljač ih mora jasno razdvojiti.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele elektromotora iz tarifnih brojeva 8501 koji se koriste u izradi veš mašina iz tarifnog broja 8450. Karakteristike i vrijednost materijala bez porijekla koji se koriste u izradi ovih motora se razlikuju od modela do modela. Stoga se ti modeli moraju razdvojiti u prvoj koloni, dok se podaci u drugim kolonama moraju naznačiti posebno za svaki model kako bi se proizvođaču veš mašina omogućilo da izvrši preciznu procijenu o statusu porijekla ovih proizvoda u zavisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Podaci koji se traže u ovim kolonama se daju samo ako su neophodni. Primjeri:

Pravilo koje se odnosi na odjeću iz ex Glave 62 dozvoljava upotrebu prediva bez porijekla. Ukoliko proizvođač te odjeće u Alžиру koristi tkaninu koja je uvezena iz unije koja je dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je da dobavljač iz unije u svojoj izjavi opiše materijal bez porijekla koji se koristio kao predivo, a da pritom nije potrebno da navede oznaku i vrijednost tog prediva.

Proizvođač koji izrađuje proizvode iz tarifnog broja 7217 od čeličnih šipki, mora u drugoj koloni da naznači

„šipke od gvožđa”. Kada se dobijeni proizvod koristi za proizvodnju mašine, za koju prema pravilu postoji ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene do određene procentualne vrijednosti, neophodno je u trećoj koloni naznačiti vrijednost šipki bez porijekla.

(4) „Vrijednost materijala” označava carinsku vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji ili ukoliko je ona nepoznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u EFTA zemljama ili Tunisu. Precizna vrijednost za svaki korišteni materijal bez porijekla se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(5) „Ukupna dodata vrijednost” označava sve troškove nastale van EFTA zemalja ili Tunisa, uključujući vrijednost svih materijala koji su tu dodati. Precizna vrijednost ukupne dodate vrijednosti stečene van EFTA zemalja ili Tunisa se mora naznačiti po jedinici robe navedenoj u prvoj koloni.

(6) Navesti datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebalo da bude duži od 12 meseci, što podleže uslovima koje utvrđuju carinski organi države u kojoj je dugoročna izjava dobavljača sačinjena.